



SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE KALESIJA

Godina: XXV

Petak, 24.03.2000. godine
K A L E S I J A

Broj 1

1

Na osnovu člana 67. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86) koji je Uredbom sa zakonskom snagom preuzet kao republički zakon ("Sl. list RBiH", broj 2/94), člana 36. tačke 2. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija, na sjednici od 01.02..2000. godine, d o n o s i

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice za izračunavanje naknade i visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine građevine po zonama za 2000. godinu

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za izračunavanje građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine građevine u iznosu od 900 KM (devetsto KM) tržišne cijene.

Član 2.

Naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta plaćaju investitori građevine koja se gradi na tom zemljištu.

Član 3.

Visina naknade u 2000. godini po 1 m² korisne površine građevine utvrđuje se u procentu od osnovice za izračunavanje naknade utvrđene u članu 1. ove Odluke po zonama i to:

I ZONA

Za urbano područje užeg centra grada Kalesija koji obuhvata područje unutar lijeve strane ulice Patriotske lige od ulaza u centar grada iz pravca Tuzle do raskršća, Trg šehida sa područjem ranije predviđenim za zelenu pijacu, te ispod zanatskog centra u sklopu Doma kulture gdje izlazi na ulicu Oslobođilaca Kalesija, pa zatim sa obje strane te ulice sjeverno od raskršća sa ulicom Patriotske lige te sa obje strane te ulice do raskršća sa ulicom Senada Hodžića - Mehdina, a zatim lijevom stranom ulice Kalesijskih brigada do raskršća sa ulicom Kalesijskog odreda u pravcu Tuzle, u slijedećim procentima:

- 0,80% za izgradnju, dogradnju i nadziđivanje stambenih, stambeno-poslovnih objekata, tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1m² korisne površine iznosi 7,20 KM.
- 0,72% za izgradnju pomoćnih objekata, tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 6,48 KM.
- 0,64% za privremene objekte tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 5,76 KM.
- 0,07% za izgradnju objekata parkirališta, platoa pijaca, i dr. platoa i objekata niskogradnje (izuzev objekata infrastrukture, vodovoda i kalazacije, elektro i PTT mreže za koje se ne plaća naknada) tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 0,63 KM.

II ZONA

Za urbano područje grada Kalsija izvan I zone užeg gradskog jezgra, kako je naprijed definisana, u sljedećim procentima:

- 0,48% za izgradnju, dogradnju i nadziđivanje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 4,32 KM.
- 0,40% za izgradnju pomoćnih objekata tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 3,60 KM.
- 0,32% za privremene objekte tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 2,88 KM.
- 0,06% za izgradnju objekata parkirališta, platoa pijaca i dr. platoa i objekata niskogradnje (izuzev objekata infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, elektro i PTT mreže za koje se ne plaća naknada) tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² iznosi 0,54 KM.

III ZONA

Za urbano područje naseljenog mjesta

- a) Tojšići koje obuhvata prostor unutar granice urbanog područja koja počinje od mosta na "Ciganskom potoku", te zatim ide tim potokom do ušća u rijeku Gribaju koju presijeca i izlazi na magistralni put M4 kojim ide prema jugu do mosta na "Mujdanovom potoku", te zatim ide tim potokom do ušća u rijeku Gribaju odakle se vraća sjeverno rijekom Gribajom do mosta na "Barnjaškoj meraji" gdje skreće na sjeverozapad putem za naselje Bara do mosta na potoku koji presijeca put, nakon čega produžava granicama parcela kako je predviđeno nacrtom regulacionog plana naseljenog mjesta Tojšići do mjesta sa kojeg je i počeo opis granice, i
- b) Memići koje obuhvata područje unutar naseljenog mjesta gdje opis granice počinje od raskršća magistralnog puta M4 i lokalnog puta Memići - Osmaci odakle ide magistralnim putem istočno do "Kadijinog potoka", a zatim skreće sjeverno tim potokom do tromeđe parcela označenih sa kč. broj 321, 319 i 320, pri čemu izostavlja parcelu kč. broj 320/2 te ide njenom sjevernom stranom prema istoku pravu do javnog puta označenog sa kč. broj 347 kojim nastavlja sjeverno izostavljajući parcele kč. broj 350 i 349

do puta označenog sa kč. broj 374 gdje nastavlja sjeveroistočno tim putem do granice parcele kč. broj 376/2, a zatim ide istočno do rijeke Tavne izostavljajući parcele kč. broj 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410/1, nakon čega skreće sjeverno rijekom Tavnom do raskršća puteva označenih sa kč. broj 199 i 678 odakle granica ide zapadno putem kč. broj 199 do njegovog kraja te dalje zapadno izostavljajući parcele kč. broj 198, 195, 264 i 186/1 na čijem kraju skreće južno granicom geodetskih karata razmjere 1:1000 i 1:2500 do magistralnog puta odakle je i počeo opis granice u sljedećim procentima:

- 0,40% za izgradnju, dogradnju i nadziđivanje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 3,60 KM.
- 0,32% za izgradnju pomoćnih objekata tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 2,88 KM.
- 0,24% za privremene objekte tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 2,16 KM.
- 0,05% za izgradnju objekata parkirališta, platoa pijaca i dr. platoa i objekata niskogradnje (izuzev objekata infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, elektro i PTT mreže za koje se ne plaća naknada) tako da naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 0,45 KM.

Član 4.

Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta uplaćuje se na žiro račun Budžeta Općine sa naznakom:

- naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Član 5.

Sredstva koja se ostvaruju iz naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koristit će se za razvoj i unapređenje drugih objekata komunalne djelatnosti kao i za troškove izrade prostorno-planske dokumentacije.

Član 6.

Od obaveze plaćanja naknade iz člana 3. ove Odluke oslobađaju se:

1. Član uže porodice poginulog borca (roditelji, bračni drug, djeca rođena u braku i van braka, usvojena djeca, kao i pastorčad u visini od 100%, koji ostvaruju prava po osnovu Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca)

2. Ratni vojni invalidi sa 70% i više invaliditeta u visini od 100%.

3. Ratni vojni invalidi do 70% invaliditeta u visini procenta invaliditeta.

4. Pripadnici A RBiH i MUP-a u visini od 1% za svaki provedeni mjesec u ratu.

5. Javne ustanove za izgradnju objekata za obavljanje registrovane djelatnosti.

6. Humanitarne organizacije za izgradnju infrastrukturnih objekata i objekata za smještaj izbjeglih i raseljenih lica u visini od 100%.

Oslobađanje od plaćanja obaveza iz člana 3. ove Odluke može se koristiti samo po jednom od navedenih osnova, koji je povoljniji za podnosioca zahtjeva.

Podnosioci zahtjeva su obavezni uz isti priložiti dokaze kao osnov za oslobađanje od plaćanja navedene naknade.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku općine Kalesija".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-290/2000
Datum, 01.02.2000. godine

PREDSJEDAVALAČI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

2

Na osnovu člana 18, 65b i člana 68c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 1/90) i člana 36. tačke 2. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija na sjednici od 01.02..2000. godine, d o n o s i

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice za izračunavanje rente i visine rente po 1 m² korisne površine objekta po zonama u 2000. godini

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za izračunavanje rente po 1 m² korisne površine građevine u iznosu od 900 (devetsto KM) tržišne cijene.

Član 2.

I ZONA

Za uže gradsko jezgro, gdje se podrazumijeva područje unutar lijeve strane ulice Patriotske lige od ulaza u centar grada iz pravca Tuzle da raskršća sa ulicom Senada Požegića, Trg šehida sa područjem ranije predviđenim za zelenu pijacu, te ispod zanatskog centra u sklopu Doma kulture gdje izlazi na ulicu Oslobođilaca Kalesije, pa zatim sa obje strane te ulice sjeverno do raskršća sa ulicom Senada Hodžića Mehdina, a zatim sa lijevom stranom ulice Kalesijskih brigada, do raskršća sa ulicom Senada Hodžića - Mehdina, a zatim lijevom stranom ulice Kalesijskih brigada do raskršća sa ulicom Kalesijskog odreda u pravcu Tuzle, u procentu od 2,00 % tako da naknada za rentu za 1 m² korisne površine objekta iznosi 18,00 KM.

II ZONA

Za ostalo urbano područje grada Kalesije u procentu od 1,6 tako da naknada za rentu za 1 m² korisne površine objekta iznosi 14,56 KM.

III ZONA

Za urbano područje naseljenih mjesta

a) Tojšići koje obuhvata prostor unutar granice urbanog područja koja počinje od mosta na "Ciganskom potoku", te zatim ide tim potokom do ušća u rijeku Gribaju koju presijeca i izlazi na magistralni put M4 kojim ide prema jugu do mosta na "Mujdanovom potoku", te zatim ide tim potokom do ušća u rijeku Gribaju odakle se vraća sjeverno rijekom Gribajom do mosta na "Barnjaškoj meraji" gdje skreće na sjeverozapad putem za naselje Bara do mosta na potoku koji presijeca put, nakon čega produžava granicama parcela kako je predviđeno nacrtom regulacionog plana naseljenog mjesta Tojšići do mjesta sa kojeg je i počeo opis granice, i

b) Memići koje obuhvata područje unutar naseljenog mjesta gdje opis granice počinje od raskršća magistralnog puta M4 i lokalnog puta Memići - Osmaci odakle ide magistralnim putem istočno do "Kadijinog potoka", a zatim skreće sjeverno tim potokom do tromeđe parcela

označenih sa kč. broj 321, 319 i 320, pri čemu izostavlja parcelu kč. broj 320/2 te ide njenom sjevernom stranom prema istoku pravu do javnog puta označenog sa kč. broj 347 kojim nastavlja sjeverno izostavljajući parcele kč. broj 350 i 349 do puta označenog sa kč. broj 374 gdje nastavlja sjeveroistočno tim putem do granice parcele kč. broj 376/2, a zatim ide istočno do rijeke Tavne izostavljajući parcele kč. broj 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410/1, nakon čega skreće sjeverno rijekom Tavnom do raskršća puteva označenih sa kč. broj 199 i 678 odakle granica ide zapadno putem kč. broj 199 do njegovog kraja te dalje zapadno izostavljajući parcele kč. broj 198, 195, 264 i 186/1 na čijem kraju skreće južno granicom geodetskih karata razmjere 1:1000 i 1:2500 do magistralnog puta odakle je i počeo opis granice, u procentu od 1,20%, tako da naknada za rentu za 1 m² korisn površine objekta iznosi 10.80 KM.

IV ZONA

Za ostala građevinska zemljišta izvan urbanog područja grada Kalesija i naseljenih mjesta Tojšića i Memića u procentu od 0,80% tako da naknada za rentu po 1 m² korisne površine objekta iznosi 7,20 KM.

Član 3.

Prema pogodnostima koje može pružiti svojim korisnicima, građevinsko zemljište se dijeli na sledeće zone:

- I ZONA Uže gradsko jezgro grada Kalesije,
- II ZONA Ostalo urbano područje grada Kalesija,
- III ZONA Urbano područje naseljenih mjesta Tojšići i Memići
- IV ZONA Ostala građevinska zemljišta izvan Kalesije, Memića i Tojšića.

Član 4.

Od obaveze plaćanja naknade za rentu izuzimaju se objekti niskogradnje koji direktno utiču na stvaranje boljih uslova života i rada građana kao što su infrastrukturni objekti, vodovoda i kanalizacije, elektro energetski vodovi i instalacije-mreža i PTT instalacije - mreža, putni i saobraćajni objekti.

Član 5.

Od obaveze plaćanja naknade iz člana "2" ove Odluke, oslobađaju se:

1. Član uže porodice poginulog borca (roditelji, bračni drug, djeca rođena u braku i van braka, usvojena djeca, kao i pastorčad koji ostvaruju prava po osnovu Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca) u visini od 100%.
2. Ratni vojni invalidi sa 70% i više invaliditeta u visini od 100%.
3. Ratni vojni invalidi do 70% invaliditeta u visini procenta invaliditeta.
4. Pripadnici A RBiH i MUP-a u visini od 1% za svaki provedeni mjesec u ratu.
5. Javne ustanove za izgradnju objekata za obavljanje registrovane djelatnosti u visini od 100%.
6. Humanitarne organizacije za izgradnju infrastrukturnih objekata i objekata za smještaj izbjeglih i raseljenih lica u visini od 100%.

Oslobađanje od plaćanja obaveza iz člana 2. ove Odluke može se koristiti samo po jednom od naprijed navedenih osnova, koji je povoljniji za podnosioca zahtjeva.

Podnosioci zahtjeva su obavezni uz isti priložiti dokaze kao osnov za oslobađanje od plaćanja navedene naknade.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku općine Kalesija".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-291/2000
Datum, 01.02.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

3

Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o porezu na promet nepokretnosti ("Službeni list SRBiH", broj 5/95), člana 36. stav 1. tačka 1. i 9. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija, na sjednici od 01.02.2000. godine, d o n o s i

ODLUKU

o porezu na promet nepokretnosti

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se sistem poreza na promet nepokretnosti na području Općine Kalesija.

Član 2.

Razrez poreza na promet nepokretnosti vrši Porezna uprava - Kantonalni ured Tuzla - Ispostava Kalesija.

Član 3.

Prometom nepokretnosti, u smislu ove Odluke smatra se, prenos prava svojine na nepokretnostima i prava na korišćenje nepokretnosti u državnoj (društvenoj) svojini, kao i zamjena jedne nepokretnosti za drugu nepokretnost.

Član 4.

Porez na promet nepokretnosti plaća se po stopi od 12%, osim za slučajeve poreskih olakšica i oslobođanja predviđenih ovom Odlukom.

Član 5.

Porez na promet poslovnih prostora plaća se po stopi od 7,5%.

Član 6.

Porez na promet nepokretnosti pored oslobođanja iz člana 3. Zakona o porezu na promet nepokretnosti, ne plaća se na promet nepokretnosti stanova, poslovnih prostora, garaža, skladišnih i magacinskih prostora, i ostalih građevinskih objekata izgrađenih po osnovu sufinansiranja, odnosno ugovora o zajedničkoj izgradnji.

Promet nepokretnosti iz stava 1 ovog člana podliježe oslobođanju poreza ako je Ugovor o sufinansiranju, odnosno zajedničkoj izgradnji zaključen prije početka izgradnje objekta, a ukoliko je izgradnja objekta započeta plaćanju poreza podliježe promet izgrađenog dijela nekretnine koja je predmet sufinansiranja odnosno zajedničke izgradnje.

Razred i naplata poreza na promet nepokretnosti po stopi od 12% izvršit će se ukoliko se građevinski objekti iz stava 1. ovog člana, otuđe u roku od 5 godina od momenta predaje objekta kupcu.

Član 7.

Porez na promet nepokretnosti plaća se po stopi od 5% ako se vrši prva prodaja novoizgrađenog i neuseljenog stana kupcu radi rješavanja stambenog pitanja, pod uslovom da kupac nema drugi stan ili porodičnu stambenu zgradu u svojini, odnosno nije nosilac stanarskog prava na stanu u društvenoj svojini.

Član 8.

Obveznik poreza na promet nepokretnosti je pravno ili fizičko lice prodavac nepokretnosti, ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore.

Od zamjene nepokretnosti, poreski obveznik je učesnik u zamjeni koji daje u zamjenu nepokretnosti veće vrijednosti.

Ako se prenosi idealni dio svojine na nepokretnosti, poreski obveznik je svaki suvlasnik prodavalac osobno.

Ako se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, poreski obveznik je primalac nepokretnosti odnosno njegovi nasljednici.

Član 9.

Osnovica poreza na promet nepokretnosti je prometna vrijednost nepokretnosti u trenutku nastanka poreske obaveze.

Kod zamjene nepokretnosti, poreska osnovica je razlika prometnih vrijednosti koje se zamjenjuju.

Kod prenosa idealnog dijela svojine nepokretnosti, poreska osnovica je prometna vrijednost idealnog dijela nepokretnosti.

Kod prodaje nepokretnosti u stečajnom i u izvršnom postupku, poreska osnovica je postignuta prodajna cijena.

Član 10.

Prometnom vrijednošću smatra se cijena nepokretnosti koja bi se mogla postići u slobodnom prometu u trenutku nastanka poreske obaveze.

Prometnu vrijednost nepokretnosti utvrđuje posebna komisija koju imenuje Općinsko vijeće Kalesija.

Član 11.

Za sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjivat će se važeći zakonski propisi kojima se reguliše razrez i naplata poreza na promet nepokretnosti.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u "Službenom glasniku općine Kalesija".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
OPĆINA KALESIJA
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-292/2000
Datum, 01.02.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

4

Na osnovu člana 73. Zakona o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti ("Sl. novine FBiH", broj 19/96) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 01.02.2000. godine, d o n o s i

ODLUKU

o minimalno-tehničkim i zdravstvenim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalno-tehnički i zdravstveni uslovi za pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija.

Član 2.

Objekat u kojem se pružaju ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija mora biti metalne konstrukcije, natkriven i zatvoren sa tri strane od nepromočivog materijala (cerade).

Stolovi i klupe za kojim se uslužuju gosti moraju biti od čvrstog materijala., pogodne za brzo montiranje i demontiranje.

Član 3.

Objekat u kojem se pružaju jednostavne ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija mora biti priključen na električnu mrežu ili drugi izvor (agregat).

U objektu mora biti obezbijeden rashladni uređaj, spremnik za zdravstveno ispravnu vodu, spremnik za otpadne vode, posudu za smeće sa poklopcem, sanduče prve pomoći, PP aparat, prostor za garderobu.

U objektu u kojem se vrši točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića, pripremanje i posluživanje napitaka, mora biti obezbijeden

pribor za jednokratnu upotrebu (plastične čaše i tanjiri, noževi, viljuške, šoljice za kafu).

Član 4.

Objekti u kojima se vrši pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija vrste čevabdžinice, moraju ispunjavati uslove iz Pravilnika o minimalno-tehničkim i posebnim uvjetima pokretnih ugostiteljskih objekata ("Sl. novine FBiH", broj 23/96).

Član 5.

Nadzor primjene ove Odluke vršit će Kantonalna inspekcija i općinski sanitarni i komunalni inspektor.

Član 6.

Za prekršaje iz člana 2. i 3. ove Odluke primjenjivat će se kaznene odredbe iz Zakona o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Kalesija.

Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-293/2000
Datum, 01.02. 2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

5

Na osnovu člana 32. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Sl. list SRBiH", broj 40/90) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 01.02.2000. godine, d o n o s i

P L A N

zaštite od elementarnih nepogoda u općini Kalesija

I

Plan zaštite od elementarnih nepogoda obuhvata:

1. Organizaciju, mjere, postupke i zadatke o sprečavanju opasnosti, odnosno otklanjanja od svake vrste elementarnih nepogoda, koje su prema procjeni ugroženosti od elementarnih nepogoda moguće na području općine Kalesija.
2. Organizaciju obavještanja i uzbunjivanja,
3. Mjere i postupke za mobilisanje građana i sklanjanje materijalno tehničkih sredstava.
4. Upotreba jedinica civilne zaštite, radnih jedinica i mobilisanih građana i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja.
5. Organizaciju i primjenu tehničkih mjesra zaštite i način sprovođenja mjera zaštite i spašavanja.
6. Način korištenja veza rukovođenja u akcijama zaštite i spašavanja.
7. Način, obim i redoslijed angažovanja i učešća jedinica civilne zaštite.
8. Organizaciju održavanja reda i bezbjednosti na ugroženom području.
9. Organizaciju i smještaj jedinica civilne zaštite, radnih jedinica i mobilisanih građana.
10. Način informisanja građana o preduzetim mjerama zaštite i posljedicama od elementarnih nepogoda.

Dokumenta plana zaštite od elementarnih nepogoda iz prethodnog stava izrađena su na osnovu procjene ugroženosti općine Kalesija od elementarnih nepogoda.

1. ORGANIZACIJA, MJERE, POSTUPCI I ZADACI U SPREČAVANJU OPASNOSTI ODNOSNO OTKLANJANJA POSLJEDICA OD SVAKE VRSTE ELEMENTARNE NEPOGODE

1.1. Aktivnosti Općine u ostvarivanju nadzora u odnosu na organizovanje i sprovođenje zaštite od elementarnih nepogoda na području Općine i način utvrđivanja mjera zaštite od tih nesreća.

U slučaju pojave elementarnih nepogoda, Općinski načelnik će u okviru svojih prava i dužnosti organizovati zaštitu od elementarnih nepogoda i bezbjednosti učešće radnih ljudi i građana, organizacija u zaštiti od elementarnih nepogoda.

Općinski načelnik će preko općinskih organa uprave, pružiti pomoć preduzećima, organizacijama i zajednicama na otklanjanju posljedica šteta od kojih se nije moglo zaštititi preventivnim mjerama i koje nisu nastale kao posljedice propusta tih organizacija i zajednica. Nadzor nad sprovođenjem Zakona i plana

zaštite od elementarnih nepogoda Kabinet načelnika će ostvariti preko nadležnih općinskih organa i inspekcijskih službi.

U ostvarivanju nadzora u vezi sa organizacijom i sprovođenjem zaštite od elementarnih nepogoda, općinski načelnik (Općina) je naročito dužna da:

- uvodi organizovanje i sprovođenje zaštite bezbjednosti i usklađuje učešće općinskih organa, preduzeća, organizacija i zajednica i građana,
- donese plan zaštite od lementarnih nepogoda,
- donese propise utvrđene Zakonom,
- organizuje i sprovodi mobilizaciju materijalnih sredstava,
- obezbijedi sredstva za organizovanje i sprovođenje mjera zaštite od elementarnih nepogoda,
- obrazuje radne jedinice od mobilisanih građana koje će angažovati u zaštiti od elementarnih nepogoda,
- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti u cilju zaštite od elementarnih nepogoda.

1.2. Aktivnosti kabineta načelnika Općine u odnosu na praćenje stanja zaštite od elementarnih nepogoda na području Općine i mjere zaštite od elementarnih nepogoda na području Općine i mjere kojima se obezbjeđuje realizacija zadataka i plana zaštite Općine.

Kabinet načelnika općine Kalesija donosi program rada za izradu plana zaštite od elementarnih nepogoda na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Kalesija, usvaja procjenu ugroženosti i utvrđuje prijedlog plana zaštite od elementarnih nepogoda i dostavlja ga Općinskom vijeću na usvajanje.

U slučaju pojave elementarnih nepogoda većih razmjera ili opasnosti koja može prouzrokovati takvu nepogodu, koja ugrožava stanovništvo i materijalna dobra na području Općine ili na području susjednih Općina, Kabinet Načelnika općine Kalesija, može narediti mobilizaciju građana i njihovih sredstava, ljudstva i sredstava preduzeća, organizacija i zajednica, kao i aktiviranje jedinica i organa Civilne zaštite, Službe osmatranja i obavještavanja. Kabinet Načelnika Općine u slučaju pojave elementarnih nepogoda, vrši aktiviranje Općinskog štaba Civilne zaštite koji rukovodi mjerama zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Aktiviranje Općinskog štaba civilne zaštite vrši se kada Kabinet Načelnika Općine utvrdi da je nastala elementarna nepogoda ili nesreća većih razmjera. Kabinet Načelnika Općine koordinira rad općinskih organa uprave, koji se odnosi na:

- Opću i djelimičnu mobilizaciju radnih ljudi i građana, preduzeća, organizacija i zajednica, organa uprave, jedinica i štabova CZ i Službi osmatranja i obavještavanja.
- Utvrđuje dežurstva u preduzećima i zajednicama.
- Davanje određenih materijalnih sredstava za potrebe sprovođenja zaštite od elementarnih nepogoda.
- Smještaj i ishranu ugroženog stanovništva.
- Rad zdravstvenih, komunalnih, saobraćajnih, prosvjetnih i dr. preduzeća i zajednica u uslovima djelovanja elementarnih nepogoda.
- Druge mjere i aktivnosti za efikasnu zaštitu od elementarnih nepogoda u skladu sa Zakonom.

1.3. Zadaci općinskih organa uprave i Općinskog štaba CZ u sprovođenju preventivnih mjera zaštite, kao i aktivnosti tih organa u realizaciji zadataka iz plana zaštite Općine

Organi uprave u oblasti za koje su obrazovani i OpŠCZ u okviru svog djelokruga obavljaju i sledeće poslove:

- Prate stanje priprema za zaštitu od elementarnih nepogoda i predlažu preduzimanje potrebnih mjera za zaštitu i saniranje posljedica od elementarnih nepogoda,
- učestvuju u izradi i ažuriranju plana zaštite od elementarnih nepogoda,
- pružaju stručnu pomoć preduzećima, organizacijama i zajednicama u organizovanju, planiranju i sprovođenju zaštite od elementarnih nepogoda,
- rukovodi jedinicama i drugim organima Civilne zaštite na teritoriji Općine,
- rukovodi radnim jedinicama, mobilisanim građanima, organizacijama i zajednicama,
- saraduje sa odgovarajućim organima susjednih Općina u organizovanju, planiranju i sprovođenju zaštite od elementarnih nepogoda,

- staraju se o sprovođenju preventivnih mjera i mjera za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda,
- vrše druge poslove iz svoje nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Odlukama Načelnika općine i Općinskog vijeća.

Općinski štab civilne zaštite u rukovođenju sprovođenja zaštite od elementarnih nepogoda:

- učestvuje u utvrđivanju procjene ugroženosti od elementarnih nepogoda sa mogućim posljedicama po ljude i materijalna dobra i predlaže plan zaštite,
- rukovodi jedinicama, štabovima i drugim organima Civilne zaštite u akcijama zaštite ljudi i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda,
- preduzima aktivnosti na sprovođenju mjera utvrđenih u planovima zaštite kao i mjera zaštite i spašavanja,
- ostvaruju međusobnu saradnju i saraduju sa odgovarajućim organima i organizacijama u organizovanju i sprovođenju zaštite od elementarnih i drugih nepogoda,
- stara se o organizaciji prijema i raspodjele pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu, preduzećima, organizacijama i zajednicama i više, ili samo dok te poslove ne preduzmu drugi nadležni organi,
- naređuje aktiviranje i upotrebu jedinica i sredstava Civilne zaštite preduzeća, organizacija i zajednica za učešće u sprečavanju opasnosti i otklanjanju posljedica od elementarnih i drugih nepogoda na području Općine,
- informiše građane o preduzetim mjerama zaštite i o obimu i posljedicama od elementarnih nepogoda,
- izvještava nadležne općinske organe kao Kantonalni i Federalni štab civilne zaštite o preduzetim mjerama i posljedicama nastalim od elementarnih nepogoda,
- podnosi zahtjeve nadležnim komandama AFBiH za učešće jedinica oružanih snaga od elementarnih nepogoda,
- rukovodi radnim jedinicama, mobilisanim građanima i dr.,
- izdaje naredbe i naređenja za sprovođenje mjera zaštite od elementarnih nepogoda.

1.4. Dužnosti preduzeća čija je redovna djelatnost od neposrednog značaja za sprečavanje opasnosti i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda.

Javna i druga preduzeća dužna su da organizuju zaštitu od elementarnih nepogoda i da obezbijede ostvarivanje prava i dužnosti radnika u ovoj zaštiti u skladu sa Zakonom.

U zaštiti od elementarnih nepogoda javna i druga preduzeća dužna su da:

- obezbijede angažovanje svog ljudstva i materijalnih sredstava za sprečavanje opasnosti i otklanjanja posljedica,
- izradi planove zaštite od elementarnih nepogoda,
- osposobljavaju radne ljude i pripadnike jedinica civilne zaštite,
- daju prioritet korištenju sredstava veze štabovima CZ,
- vrše i druge zadatke od interesa za zaštitu od elementarnih nepogoda.

Javna i druga preduzeća i zajednice dužne su da izvršavaju mjere zaštite koje u skladu sa Zakonom i planovima zaštite naredi nadležan organ, te da obezbijede sredstva potrebna za zaštitu od tih nepogoda u skladu sa Zakonom.

Zdravstvena, veterinarska, komunalna preduzeća za održavanje i zaštitu puteva vatrogasaca, poljoprivredna i preduzeća iz oblasti šumarstva, svako u okviru svoje djelatnosti, pored organizovanja vlastite zaštite procjenjuju ugroženost od elementarnih nepogoda područja na kome obavljaju radnu djelatnost i u planovima zaštite razrađuju mjere i postupke za sprečavanje opasnosti i otklanjanje posljedica koje mogu prouzrokovati elementarne nepogode na tom području.

Društvene organizacije i udruženja građana dužni su da utvrđuju, organizaciju i sprovode zadatke i mjere kojima se obezbjeđuje učešće njihovih članova u zaštiti od elementarnih nepogoda.

1.5. Aktivnosti općinskih organa uprave prema preduzećima, organizacijama i zajednicama na području općine u ostvarivanju zadataka iz plana zaštite Općine, te saradnje i pružanja pomoći na sprovođenju preventivnih mjera zaštite i mjera na otklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda kao i aktivnosti na

ostvarivanju saradnje sa susjednim općinama u pogledu organizovanja i sprovođenja zaštite u pitanjima od zajedničkog interesa.

Općinski organi uprave, u okviru svog djelokruga u zaštiti od elementarnih nepogoda prate, staraju se i odgovorni su za sprovođenje organizaciono planskih i drugih mjera zaštite, predlažu mjere za razvoj i unapređenje zaštite i vrše druge poslove određene Zakonom i drugim propisima.

Općinski organi uprave stvorit će međusobnu saradnju na pitanjima od zajedničkog interesa uz punu koordinaciju od strane kabineta Načelnika općine.

Saradnja općinskih organa uprave sa resornim organima susjednih općina, preduzeća i organizacija treba da se odvija u skladu sa potrebama u cilju sprovođenja zaštite od elementarnih nepogoda i zajedničkih interesa.

Pružanje međusobne pomoći u saniranju posljedica elementarnih nepogoda odvijat će se na nivou Općinskog štaba civilne zaštite uz saglasnost Kabineta načelnika Općine.

1.6. Vrste materijalno-tehničkih sredstava koje se obezbjeđuju za sprovođenje mjera zaštite koja su utvrđena u planu Općine.

Za sprovođenje mjera za sprečavanje opasnosti i otklanjanja nastalih posljedica od elementarnih nepogoda angažovat će se sledeća materijalno-tehnička sredstva.

Red broj	NAZIV MAT. TEH. SREDSTAVA	KOLIČINA	KAPACITET	VL. MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Navalno kombinovano vatrogasno vozilo	1	-	Općinski štab civilne zaštite
2.	Vatrogasni kombi	1	-	TVJ Kalesija
3.	Vatrogasna pumpa "Honda"	2	-	1. Općinski štab civilne zaštite 1. TVJ Kalesija
4.	Vatrogasna pumpa "ROZENBAUER"	1	800 l/ min	Općinski štab civilne zaštite
5.	Odiijela otporna na visoke temperature	2		TVJ Kalesija
6.	Vatrogasne ljestve kukače	1		TVJ Kalesija
7.	Buldožer	2		PP "Spreča" Krušik
8.	Utovarač	2		1. JP "Komunalac" 1. PP "Spreča" Krušik
9.	Agregat prenosni	4		1. Centar O i O Kalesija 1. OpŠCZ 1. PTT RJ Kalesija 1. PU Kalesija
10.	Cisterna za fekalije	2		PP "Spreča" Krušik
11.	Sanitarno vozilo	3		Dom zdravlja Kalesija

12.	Autodizalica	1	"UMEL" RJ Tojšići
13.	Šator magacinski	1	
14.	Šator komandni	1	
15.	Alat minera	1	OpŠCZ
16.	Terensko vozilo "MICUBIŠI"	1	OpŠCZ
17.	Motorna pila za drvo	1	OpŠCZ
18.	Vučna kuhinja	1	OpŠCZ
19.	Ostala sredstva i opreme za spasavanje i zaštitu data su u posebnom pregledu koji je sastavni dio ovog plana		

Aktiviranje i upotreba materijalno-tehničkih sredstava vrši se na osnovu člana 178. stav 2. Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/96).

2. OBAVJEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE ZA SLUČAJ NASTANKA ELEMENTARNIH NEPOGODA

Organizaciju obavještanja i uzbunjivanja u općini Kalesija sprovodi Centar za O i O u koji se uključuju privredni i drugi subjekti sa većim stepenom ugroženosti od elementarnih nepogoda.

Svi podaci o elementarnim nepogodama dostavljaju se u općinski štab za obavještanje, a iz centra se vrši obavještanje nadležnih lica i subjekata koji učestvuju u zaštiti i spašavanju.

Centar obavještava nadležna lica, subjekte, OpŠCZ i druge organe o sledećim podacima koji se odnose na elementarne nepogode:

1. O ZEMLJOTRESU

- jačina zemljotresa,
- sa ljudskim žrtvama i materijalnim štetama,
- bez ljudskih žrtava, a sa materijalnim štetama,
- bez ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

2. O POŽARIMA

- na privrednim objektima,
- na stambenim objektima,
- na šumskim područjima,
- na poljoprivrednim područjima,
- u naseljenom mjestu.

3. O OPASNOSTIMA OD ODRONJAVANJA I KLIZANJA ZEMLJIŠTA

- sa ljudskim žrtvama, rušenjima objekata i komunikacija,
- bez ljudskih žrtava, a sa rušenjem objekata i komunikacija.

4. OPASNOST OD POPLAVA

- a) sa ljudskim žrtvama, rušenjima objekata i komunikacija,
- b) bez ljudskih žrtava, a sa rušenjem objekata i komunikacija,
- c) o štetama u poljoprivredi, industriji, saobraćaju i dr. objektima.

5. O SAOBRAĆAJNIM UDESIMA U DRUMSKOM I ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

- a) sa ljudskim žrtvama i većim materijalnim štetama,
- b) bez ljudskih žrtava i sa većim materijalnim štetama.

6. O ISPUŠTANJU ŠTETNIH I OTROVNIH MATERIJA

- a) u vodotoke,
- b) na komunalije,
- c) na zemljište.

7. O ZARAZNIM BOLESTIMA

- a) ljudi,
- b) životinje,
- c) bilja.

8. O RADIOLOŠKO-BIOLOŠKO-HEMISKOJ KONTAMINACIJI

- a) vode,
- b) vazduha,
- c) bilja,
- d) zemljišta,
- e) objekata,

9. O TROVANJU HRANOM I VODOM

- a) stanovništva,
- b) životinja.

10. O POSLJEDICAMA SNIJEŽNIH NANOSA

- a) po stanovništvo,
- b) po materijalna dobra.

11. HAVARIJE I EKSPLOZIJE

- a) sa ljudskim žrtvama i većim materijalnim štetama,
- b) bez ljudskih žrtava i sa većim materijalnim štetama.

U slučaju elementarnih nepogoda za potrebe obavještanja koriste se sledeće veze.

2.1.1. Telefonska mreža funkcioniše sa brojem _____

2.1.2. Radio-antenska mreža.

Antenska radio veza koristiće se u zatečenom stanju putem radio Kalesije.

2.1.3. Žične veze

Antenske PTT veze koristiće se maksimalno u okviru javnog saobraćaja.

Povezanost putem PTT veza je dobra

Telefonske (teleprinterske) veze koristiće se u potrebnom obimu u javnom telex saobraćaju.

2.2. Zadaci Općinskog centra za obavještanje

Općinski centar za obavještanje u slučaju pojave elementarnih nepogoda prima podatke sa ugroženih područja, obrađuje i analizira primljene podatke o elementarnim nepogodama i drugim nesrećama većih razmjera, obavještava stanovništvo, preduzeća rukovodstva i druge organe, organizacije i zajednice o otkrivanju opasnosti i objavljuje u zavisnosti opasnosti određene znake uzbune.

Javna i druga preduzeća, korisnici i vlasnici veza dužni su da u uslovima zaštite od elementarnih nepogoda, prioritet u korištenju tih sredstava daju OpŠCZ.

Radi prijema i predaje podataka o svim vrstama opasnosti međusobne razmjene podataka i za prenošenje obavještanja o tim opasnostima, Centar za obavještanje koristit će veze koje su organizovane za potrebe rukovodstva, veze imaoca funkcionalnih sistema veza (Elektro, željeznice i Policijske uprave).

Neophodno je preduzeti sledeće mjere da bi Centar za obavještanje obezbijedio potreban nivo spremnosti za rad u uslovima trajanja elementarnih nepogoda:

- u Centru za obavještanje uvesti po mogućnosti kompletnu obradu podataka, povezivanje žičanim putem preko vlastite induktorske centrale.
- izvršiti nabavku i ugradnju otpadnih uređaja za rad u više radio mreža.

2.3. Način dostavljanja podataka o opasnostima od elementarnih nepogoda i postupak Općinskog centra za obavještanje po prijemu tih podataka.

Nakon prijema podataka o opasnostima od elementarnih nepogoda Općinski centar za O i O vršit će sledeće poslove:

- neprekidno pratiti cjelokupnu situaciju na poručju Općine,
- na osnovu procjene podataka o ugroženosti od elementarnih nepogoda odlučuje koje podatke i kome ih od korisnika treba dostaviti,
- obavještava Načelnika općine, OpŠCZ i druge organe (za koje su primljeni podaci od interesa) o primljenim podacima.

Preduzeća, organi, organizacije i zajednice dužni su u skladu sa Zakonom da Općinskom centru O i O odmah dostave sve podatke od značaja za zaštitu od elementarnih nepogoda.

Mjesne zajednice otkrivaju i prate sve opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na svom području i potrebne podatke dostavljaju Općinskom centru za O i O.

Obavezu dostavljanja podataka o opasnostima od elementarnih nepogoda OpŠCZ imaju i građani.

Način obavještanja o nastupanju opasnosti ili nastaloj elementarnoj nepogodi ili njenim posljedicama vršit će se:

Red br.	ELEM. NEPOGODE (sadr. obav.)	OD KOGA OPĆINSKI CENTAR PRIMA INFOR.	KOGA SVE OPĆINSKI CENTAR O i O OBAVJEŠTAVA O OPAS.
1.	2	3	4
1.	ZEMLJOTRES:		
	- epicentar i područje koje je zahvaćeno zemljotresom	- susjedni centri za obavještanje	- kabinet načelnika općine, OpŠCZ
	- vrijeme kada se zemljotres osjetio	- preduzeće, organi, organizacije MZ	- građane putem sredstava informisanja i na drugi način
	- intezitet zemljotresa	- građani	- Centar za obavještanje, FŠCZ,
	- broj poginulih i povrijeđenih		- susjedne centre za obavještanje

- materijalna šteta
 - u kom obimu i ko je preduzeo mjere za otklanjanje posl.
 - potrebna pomoć
2. POPLAVE
- poplavljena naselja, objekti, saobraćajnice, obradive povr. - organi uprave - kabinet načelnika Općine
 - brzina proticanja plavnog talasa - policijska uprava - OpŠCZ
 - prekid rada u poplavljenim preduzećima - građani - preduzeća - MZ
 - ko je i u kom obimu preuzeo mjere za otklanjanje posl. - stanovništvo - Federalni centar za obavještanje
3. - SNIJEŽNI NANOSI I POSLJEDICE
- mjesto gdje su se pojavili sniježni nanosi - preduzeća, organizacije MZ - kabinet Općinskog načelnika
 - ugroženost ljudskih života stambenih i drugih objekata - PTT
 - ugroženost objekata, elektro distributivne mreže, vodovoda, PTT saobraćaja kom. - elektro
 - ko je i na kom lokalitetu i obimu preduzeo mjere za otklanjanje sniježnih nanosa - građani - FCOiO i KCOiO
4. POŽARI VEĆIH RAZMJERA
- objekti ili područje obuhvaćeno požarom - Policijska uprava - Kabinet Općinskog načelnika
 - uzrok požara - TVJ - OpŠCZ
 - broj poginulih i povrijeđenih - preduzeća zahvaćena požarom - FCOiO i Kantonalni C O i O
 - materijalna šteta - stanovništvo na ugroženom području
 - ko je sve učestvovao u gašenju požara
 - ko je i na kom lokalitetu i u kom obimu preduzeo mjere za otklanjanje posljedica od požara
 - potrebna pomoć
5. EKSPLOZIJE I RUŠENJE
- mjesto i vrijeme eksplozije - neposredno ugrožene orga- - Kabinet Općinskog načelnika

- i rušenja nizacije, preduzeća i zajed. - OpŠCZ
 - broj poginulih i povrijeđenih - građani - FCOiO i Kantonalni C OiO
 - uzrok i vrsta oštećenja - TVJ
 - nastale posljedice oštećenja
 - ko je i na kom lokalitetu i u kom obimu preduzeo mjere za otklanjanje posljedica od eksplozija
 - potrebna pomoć
6. RHB KONTAMINACIJA
 NASTALA OD
 AKCIDENATA
- objekat, područje, lokacija nastanka kontaminacije - susjedni centri za obavješ. - Kabinet Općinskog načelnika
 - vrsta kontaminacije - organi, organizacije, - OpŠCZ
 - uzrok kontaminacije preduzeća, MZ u kojima - F COiO i Kantonalni COiO
 - površina zahvaćena je izazvana kontaminacija - građani
 - broj poginulih i povrijeđenih
 - materijalna šteta
 - ko je preduzeo mjere za otklanjanje posljedica nastalih kontaminacijom
 - potrebna pomoć
7. EPIDEMIJA VEĆIH
 RAZMJERA I RIJETKE
 ZARAZNE BOLESTI
- kada i gdje je otkrivena veća epidemija ili rijetka zarazna bolest - organ uprave nadležan za privredne i društvene djel. - Kabinet Općinskog načelnika
 - broj lica zahvaćen zaraznom bolešću ili epidemijom - zdravstvene službe - FŠCZ i COiO
 - vrste i ozročnici zaraznih bolesti ili epidemija - veterinarska služba - građanstvo
 - ko je i na kom lokalitetu koje mjere preduzeo radi sprečavanja daljeg širenja epidemije ili zarazne bolesti i vrsta pruž. pom. oboljelim
 - potrebna pomoć
8. TROVANJE HRANOM
 I VODOM
- gdje i kada je primijećeno trovanje hranom i vodom - Općinski organ uprave za privredu i društvene djelat. - Općinski načelnik
 - broj zatrovanih lica - zdravstvena služba - OpŠCZ
 - uzrok trovanja, odnosno - mjesne zajednice - preduzeća u oblasti snedbijevanja hranom

- preduzete mjere na otkriva- - preduzeća - KJP "Komunalac"
nju trovanja - stanovništvo - Dom zdravlja
- potrebna pomoć - FŠCZ COiO

9. ZARAZNA BOLEST
ŽIVOTINJA

- mjesto i vrijeme pojave zarazne bolesti - Općinski organ uprave nadležan za privredu i društvene djelatnosti - Općinski načelnik
- vrste i broj životinja zahvaćenih zarazom - Službe iz oblasti snadbijevanja i prometa
- vrsta i uzrok zaraznih bolesti i preduzetih mjera za utvrđivanje uzročnika i način prenošenja zaraze - veterinarske stanice
- preduzete mjere radi zabrane prometa u reonu zahvaćenom bolešću - FŠCZ i COiO
- preduzete mjere radi zabrane upotrebe mesa, za ishranu i određene mjere u cilju sprečavanja daljeg širenja zarazne bolesti
- potrebna pomoć

10. POJAVA BOLESTI BILJA

- gdje i kada je primijećena pojava bilj. boles., epidemija - organ uprave nadležan za zaštitu bilja i biljnih proiz. - Kabinet Načelnika Općine
- OpŠCZ

	<ul style="list-style-type: none"> - vrsta i uzrok epidemije - koje kulture su zahvaćene epidemijom - veličina površine zahvaćene biljnom bolešću i štetočinama - preduzete mjere za sprečavanje širenja - epizotije i zabrana upotreba zaraznih poljoprivrednih kultura za ishranu ljudi i životinja - materijalna šteta - potrebna pomoć 	<ul style="list-style-type: none"> - građani - organizacije i preduzeća iz oblasti poljopriv. proizvod. i prometa 	<ul style="list-style-type: none"> - građanstvo - FŠCZ COiO
11.	<p>HAVARIJE I VEĆI KVAROVI U PREDUZEĆIMA I DR. ORGANIZACIJAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - u kom preduzeću organizac. ili zajednici na kojim uređajima i sredstvima rada je 	<ul style="list-style-type: none"> - organizacije, preduzeća, - općinski organi nadležni za privredu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kabinet općinskog načelnika - OpŠCZ - Policijska uprava

- došlo do havarije i kvara - FŠCZ OiO
 - uzrok havarije ili kvara - Policijska uprava
 - broj poginulih ili povrijeđ.
 - posljedice havarije ili kvara za prosek proizvodnje
 - ko je i na kom mjestu i koje mjere preduzeo na otklanjanju posljedica nastalih havarijom ili kvarom
 - materijalna šteta
 - potrebna pomoć
-

12. SAOBRAĆAJNI UDESI I NESREĆE SA VELIKIM POSLJEDICAMA

- vrsta i uzrok nezgode - Policijska uprava - Općinski načelnik
 - mjesto i vrij. udesa, nezgode - Dom zdravlja - OpŠCZ
 - broj poginulih i povrijeđenih - građanstvo - Dom zdravlja
 - da li su prevožene zapaljive, radio-aktivne ili druge opasne materije - preduzeća i zajednice - FŠCZ OiO
 - posljedica udesa ili nezgode na normalno odvijanja saobraćaja po ljude i materijalna dobra
 - materijalne štete
 - ko je nakon udesa, nezgode i kakve mjere preduzeo
 - potrebna pomoć
-

2.4. Način javnog uzbunjivanja stanovništva o prestanku opasnosti, kao i podaci o sredstvima kojima se vrši uzbunjivanje.

Općinski centar za obavještanje je dužan da obavijesti građane, organe, organizacije i zajednice, Općinskog načelnika, starješine oružanih snaga o otkrivenim i utvrđenim opasnostima.

U slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda Općinski centar za obavještanje izvršit će uzbunjivanje građana, organa, organizacije i zajednice u što kraćem roku.

Javno uzbunjivanje vrši se sirenom, odgovarajućim zvučnim signalima, a u određenim slučajevima i prilikama to može biti preko radio i televizije Tuzlanskog kantona i preko lokalnih radio stanica.

Uzbunjivanje stanovništva vrši se prema planu uzbunjivanja Općinskog centra OiO Kalesija.

Prenošenje saopštenja o prestanku opasnosti od elementarnih nepogoda na području Općine izvršit će se zvučnim signalom "OPASNOST" i "PRESTANAK OPASNOSTI", a u slučaju da se to nemože učiniti ovo saopštenje će se prenijeti ostalim raspoloživim sredstvima veze, kuririma i dr.

3. MJERE I POSTUPCI ZA MOBILIZACIJU GRAĐANA I SKLANJANJE MATERIJALNO - TEHNIČKIH SREDSTAVA

U slučaju pojave elementarnih nepogoda većih razmjera ili opasnosti koje može prouzrokovati takvu nepogodu koja ugrožava stanovništvo i materijalna dobra na području Općine, Općinski načelnik može

narediti mobilizaciju radnih ljudi i građana, preduzeća, organizacija i zajednica, jedinice i štabove civilne zaštite i službe OiO sa svim potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima.

Mobilizaciju vršiti u skladu sa postojećim mobilizacijskim planovima.

Prioritet u angažovanju snaga i sredstava odredit će Općinski načelnik.

Naredbom ili drugim aktom o proglašenju mobilizacije određuje se vrsta elementarne nepogode i područje koje je zahvaćeno tom nepogodom, mjesne zajednice sa čijeg se područja vrši mobilizacija, preduzeća čije se ljudstvo i sredstva mobilizuju i jedinice civilne zaštite koje se mobilizuju.

Aktom o proglašenju mobilizacije određuju se mjere za smještaj, ishrana i obezbjeđenje drugih potreba mobilisanog ljudstva iz prethodnog stava.

Radne jedinice će zajedno sa jedinicama civilne zaštite učestvovati u akcijama zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda.

Organizacije, javna i druga preduzeća koja se nalaze na području koje može biti ugroženo elementarnim nepogodama dužni su svojim planovima pozivanja utvrditi spisak radnih ljudi i građana i obezbijediti poziv za sva lica koja se pozivaju.

U dokumentu plana pozivanja za odbranu od elementarnih nepogoda koji se odnose na mjere i postupke za sklanjanje materijalno-tehničkih sredstava treba utvrditi:

- sredstva po vrsti i količini koje treba skloniti za slučaj da budu ugrožena elementarnim nepogodama, način sklanjanja lica i sredstava koja će izvršiti sklanjanje, prioritet u sklanjanju sredstava, naročito sredstava od posebne istorijske, naučne i kulturne vrijednosti,

- spisak zgrada, objekata i stanova u koje se može privremeno smjestiti ugroženo stanovništvo i materijalno-tehnička sredstva.

Organizacije i zajednice građana dužni su da predaju materijalna sredstva na mjesta i vrijeme koje odredi štab civilne zaštite i da sprovedu mjere zaštite kao što su: izmještanje ljudi i materijalnih dobara, zbrinjavanje ugroženih i nastradalih građana i drugih mjera koje naredi Općinski štab civilne zaštite.

Mobilizacija radnih ljudi i građana i aktiviranje materijalno-tehničkih sredstava, vršit će nadležan organ u skladu sa Zakonom.

4. UPOTREBA JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE, RADNIH JEDINICA MOBILISANIH GRAĐANA I RUKOVOĐENJE AKCIJAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Upotreba jedinica civilne zaštite i radnih jedinica, u skladu sa Zakonom, naređuje štab civilne zaštite nakon izvršene mobilizacije koju je naredio Općinski načelnik.

Jedinice i povjerenici civilne zaštite u preduzećima, organizacijama i zajednicama dužni su da neposredno učestvuju u zaštiti stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda.

4.1. Pregled specijalnih jedinica civilne zaštite na području Općine, njihovi zadaci u zaštiti od elementarnih nepogoda i način pozivanja

Red broj	VRSTA JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE	OPĆINSKA		PREDUZEĆA		MZ		UKUPNO	
		JCZ	br. prip.	JCZ	br. prip.	JCZ	br. prip.	JCZ	br. prip.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jedinice za uništavanje NUS	1	8	-	-	-	-	1	8
2.	jedinice za PPZ	1	15	5	50	-	-	6	65
3.	jedinice za sanaciju terena	1	20	-	-	-	-	1	20
4.	jedinice za spašavanje iz rušev.	1	16	-	-	-	-	1	16
5.	jedinice za RHB zaštitu	1	16	-	-	-	-	1	16

6.	jedinice za snadbijevanje	1	13	-	-	-	-	1	23
7.	jedinice za zaštitu bilja i biljnih proizvoda	-	-	1	22	-	-	1	22
8.	JCZ za zaštitu životinja i nam. životinja	-	-	1	12	-	-	1	12
9.	jedinica CZ PMP	-	-	1	12	-	-	1	12
10.	Građevinsko komun. vod.	-	-	1	30	-	-	1	30
11.	Štabovi CZ	18	68	-	-	-	-	18	68
12.	Povjerenici	-	-	-	-	-	75	-	75
13.	JCZ opšte namjene	-	-	-	70	17	234	24	304
	UKUPNO:	7	166	9	196	34	309	57	671

4.1.1. Zadaci jedinica civilne zaštite u zaštiti od elementarnih nepogoda i načina pozivanja

1. Jedinica civilne zaštite za spašavanje iz ruševina obrazuje se radi otkrivanja zatrpanih i ugroženih građana raznim vrstama ruševina u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća što spada u osnovni zadatak ove jedinice.

Pored toga, ova jedinica ima zadatak da vrši raščišćavanje ruševina prvenstveno za potrebe pronalaženja i spašavanja zatrpanih i ugroženih građana i materijalnih dobara, a potom i za potpuno raščišćavanje ruševina u naseljenim mjestima.

Ova jedinica oprema se sredstvima i opremom za otkrivanje i pronalaženje zatrpanih i ugroženih građana i raznovrsnom opremom za spašavanje sa visina, užadi aparata za varenje, motorne pile (drvo, beton, željezo) specijalna vozila i mašina i druga potrebna oprema.

2. Komunalna jedinica vrši osposobljavanje oštećenih komunalnih objekata i instalacija (vodovoda, kanalizacije, elektro i PTT instalacija i dr.)

Ova jedinica oprema se i opremljena je sa sredstvima i opremom za obavljanje poslova i zadataka osnovne djelatnosti.

3. Jedinica za uništavanje NUS-a.

Ova specijalizovana jedinica obrazuje se sa zadatkom pronalaženja uklanjanja i uništavanja neeksplozivnih ubojnih sredstava zaostalih iza rata.

Pripadnici CZ za zaštitu i spašavanje od NUS-a, moraju biti stručno obučeni i u psihološkom smislu sposobni za obavljanje ovih zadataka. Pored toga ova jedinica mora biti opremljena specijalizovanom opremom i sredstvima za pronalaženje, obilježavanje, dezaktiviranje i uništavanje NUS-a.

4. Jedinica prve medicinske pomoći, obrazuje se sa zadatkom pružanja prve medicinske pomoći, povrijeđenim pri elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i u ratu. Posle prikupljanja, pružanja prve pomoći i trijaže ove jedinice vrše upućivanje i transport povrijeđenih do odgovarajućih zdravstvenih ustanova radi daljeg liječenja.

5. Jedinice za RHB zaštitu izvršava sledeće zadatke:

a) radiološko-hemijsko-biološko izviđanje teritorije i objekata na određenom prostoru radi utvrđivanja stepena radiološko-hemijsko-biološke opasnosti, obilježavanje ugroženog zatrovanog prostora i objekata,

uzimanje uzoraka i sprečavanje da građani snage AFBiH ne bi bile kontaminirane na ugroženom reonu i prostoru.

b) radiološko-hemijsko-biološka dekontaminiranost ljudstva, opremu i u potrebnom obimu teritorije. Jedinica za RHB zaštitu nije opremljena sa najvažnijom opremom za izvršavanje ovih zadataka.

6. Jedinice protiv-požarne zaštite.

Osnovu ovih jedinica čine odjeljenja PPZ, TVJ, specijalizovana jedinica PPZ civilne zaštite. Ove jedinice se kao cjeline uključuju u sistem zaštite od požara. Jedinice za protiv-požarnu zaštitu opremaju se kompletno za ličnu zaštitu i vatrogasnom tehnikom za gašenje požara. Sprovode mjere protiv-požarne zaštite, gase požare, vrše zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, snadbijevaju vodom ugrožena naselja, učestvuju u odbrani od poplava dekontaminaciji objekata i površine.

7. Jedinice za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla obrazuju se kao interventne snage za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, od masovnih povreda i trovanja. Jedinice se opremaju ličnim kompletno za zaštitu i specijalnom opremom za izvršavanje stručnih poslova spašavanja životinja i namirnica životinjskog porijekla.

8. Jedinice za asanaciju terena obrazovane su sa zadatkom da obezbijede sprečavanja nastanka velikih epidemija i zagađivanja, kao posljedica neblagovremenog uklanjanja uginulih životinja, zatrovanih namirnicama i sahrane poginulih građana. Vrše identifikaciju, evidenciju i sahranjivanje poginulih građana, zakopavanja ili spaljivanje uginulih životinja, uklanjanje i uništavanje svih vrsta štetnih otpadaka, dezinfekciju i deratizaciju terena i otpadaka.

Za izvršavanje zadataka koriste se sredstva i oprema odgovarajućih preduzeća i organizacija.

9. Jedinice za snadbijevanje vrše snadbijevanje pripadnika civilne zaštite kada se vode akcije zaštite i spašavanja nastradalog stanovništva, prehrambenim i drugim artiklima, odjevnim predmetima, šatori, potrošni i drugi materijal.

10. Jedinica za zaštitu bilja i biljnih proizvoda - obrazuje se radi zaštite i spašavanja bilja i biljnih proizvoda u elementarnim nepogodama i drugim akcidentnim situacijama, od svih vrsta kontaminacije i oblika zagađivanja - trovanja. Ova jedinica prvenstveno služi kao interventna snaga kada proizvođači bilja i biljnih proizvoda nisu u stanju da obezbijede zaštitu i spašavanje u slučaju kada dolazi do obimnije kontaminacije i zagađivanja bilja i biljnih proizvoda. Ova jedinica opremljena je kompletno za ličnu zaštitu i specijalizovanom opremom za izvršavanje zadataka.

4.2. Uslovi i način obrazovanja radnih jedinica i njihov zadatak.

U slučaju pojave elementarnih nepogoda Općina može od mobilisanih građana obrazovati jedinice radne obaveze.

Jedinicama radne obaveze i mobilisanim građanima rukovode štabovi civilne zaštite.

Upotrebu jedinica radne obaveze naređuje Općinski načelnik na zahtjev nadležnih organa i organizacija.

Jedinice radne obaveze obrazovat će se u svim mjesnim zajednicama, preduzećima i drugim organizacijama za koje se ocijeni da mogu biti ugroženi od elementarnih nepogoda.

Zahtjev za obrazovanje i angažovanje jedinica radne obaveze treba da sadrži:

- vrstu i obim poslova i zadataka,

- mjesto i vrijeme vršenja tih poslova i zadataka,

- način prevoza, smještaj, ishrana i zdravstveno obezbjeđenje pripadnika tih jedinica.

OMO Kalesija vršit će poslove koji se odnose na popunu, evidenciju i saopštavanje rasporeda licima raspoređenim u jedinicama radne obaveze i poziva pripadnike tih jedinica kada se naredi njihovo angažovanje na izvršenju poslova i zadataka u zaštiti od elementarnih nepogoda.

U jedinice radne obaveze treba rasporediti sva materijalno-tehnička sredstva i opremu koja je neophodna za izvršenje zadataka, a nalaze se na teritoriji u kojoj radna jedinica formirana i ukoliko ta sredstva i oprema nemaju drugi ratni raspored.

Jedinice radne obaveze, koristit će i sredstva za kolektivnu zaštitu od utvrđenih opasnosti, a koji se nalaze u organizacijama, odnosno zajednici gdje je jedinica formirana.

4.3. Zadaci mobilisanih građana na zaštiti od elementarnih nepogoda.

Radni ljudi i građani dužni su da odmah po pojavi elementarne nepogode, preduzimaju mjere radi otklanjanja posljedica koju je prouzrokovala tu nepogoda.

Zaštita od elementarnih nepogoda kao sastavni dio samozaštite zasniva se na pravu, dužnosti, saradnji, solidarnosti i uzajamnosti radnih ljudi i građana na otklanjanju posljedica prouzrokovanih elementarnim nepogodama.

Radni ljudi i građani imaju pravo da se zaštite od elementarnih nepogoda i dužni su da preduzimaju mjere na sprečavanju opasnosti i da učestvuju u otklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda.

Prava i dužnosti građana u vezi sa sprečavanjem opasnosti i otklanjanjem posljedica od elementarnih nepogoda ostvaruju se od trenutka kada se sazna za opasnost od vremena kada je preduzetim mjerama izvršeno spašavanje života, ljudi, zaštite materijalnih dobara, a u skladu sa Zakonom.

Od mobilisanih građana u skladu sa Zakonom mogu se obrazovati radne jedinice, kojima rukovodi OpŠCZ, odnosno drugi organ u skladu sa Zakonom.

Mobilisani građani dužni su sprovesti preventivne mjere i operativne mjere zaštite za sledeće mjere zaštite:

- zaštita od poplava,
- zaštita od požara i eksplozija,
- zaštita od zemljotresa,
- zaštita od stočnih zaraznih bolesti,
- zaštita od biljnih zaraznih bolesti,
- zaštita od radioaktivnog i hemijskog zagađenja,
- zaštita od saobraćajnih nesreća i dr. mjere zaštite.

Zadatak mobilisanih građana u pripremi i zaštiti od elementarnih nepogoda je naročito:

- da učestvuju u zaštiti od elementarnih nepogoda,
- da daju materijalna sredstva određena Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i vrijeme i mjesto koje odredi OpŠCZ,
- da nabave određena sredstva potrebna za učešće u zaštiti od elementarnih nepogoda,
- da se odazovu pozivu nadležnog organa,
- da obavijeste nadležne organe o pojavi elementarnih nepogoda ili o opasnosti koja se može prouzrokovati,
- da izvrši mjere zaštite od elementarnih nepogoda koje naredi nadležni organ.

U skladu sa Zakonom građani, odnosno domaćinstva su dužna nabaviti sledeća materijalno-tehnička sredstva za zaštitu od elementarnih nepogoda:

- lopata, ašov, kramp, ručna testera, sjekira, metlaricu i kantu za vodu od 20 litara, a u području ugroženom od poplava i gumene čizme za najmanje jednu polovinu broja članova domaćinstva.

Pomenuta sredstva građani su dužni nabaviti u roku od godinu dana od dana donošenja ovog plana.

Građani su dužni da čuvaju i održavaju u ispravnom stanju sredstva i opremu koja su im povjerena radi izvršavanja zadataka zaštite od elementarnih nepogoda. Građani koji su mobilisani da učestvuju u zaštiti od elementarnih nepogoda imaju pravo na smještaj i ishranu za vrijeme dok učestvuju u zaštiti.

4.4. Zadaci Općinskog štaba civilne zaštite Kalesija u rukovođenju akcijama zaštite i spasavanja i način rukovođenja na području Općine.

Općinski štab civilne zaštite obrazovan je u skladu sa Zakonom o odbrani ("Sl. novine Federacije BiH", broj 15/96), neposredno učestvuje u zaštiti stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda.

Radi rukovođenja akcijom i mjerama zaštite ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda Načelnik općine naređuje aktiviranje Općinskog štaba civilne zaštite.

Zadatak općinskog štaba civilne zaštite u rukovođenju akcijama zaštite i spasavanja u slučaju pojave elementarnih nepogoda, pored ostalog je:

- učestvuje u utvrđivanju procjene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća sa mogućim posljedicama po ljude i materijalna dobra,
- rukovođenje jedinicama i drugim organima civilne zaštite u akcijama zaštite ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
- preduzimanje aktivnosti na sprovođenju utvrđenih u planovima zaštite, kao i mjere zaštite i spasavanja,
- ostvarivanje međusobne saradnje sa odgovarajućim organima Općine u organizovanju i sprovođenju zaštite od elementarnih nepogoda i nesreća većih razmjera,
- staranje o prijemu i raspodjeli pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu, preduzećima i zajednicama sve dok te poslove ne preuzmu drugi nadležni organi,
- naređuje aktiviranje i upotrebu jedinica i sredstava civilne zaštite, javnih i drugih preduzeća za učešće u sprečavanju opasnosti i otklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća većih razmjera na području općine Kalesija,
- usklađuje aktivnosti povjerenika civilne zaštite i drugih organa nadležnih za poslove civilne zaštite na području Općine kada učestvuju u zaštiti od elementarnih nepogoda,
- izvještava nadležne općinske organe, kao Kantonalni i Federalni štab civilne zaštite o preduzetim mjerama i posljedicama nastalim od elementarnih nepogoda,
- podnosi zahtjev nadležnim komandama oružanih snaga AFBiH za učešće jedinica u zaštiti od elementarnih nepogoda,
- obrazuje radne jedinice od mobilisanih građana i rukovodi tim jedinicama kao i mobilisanim građanima,
- učestvuje u izradi plana zaštite od elementarnih nepogoda,
- donosi naredbe iz svoje nadležnosti u cilju otklanjanja posljedica od elementarnih nepogoda,
- vrši i druge poslove određene Zakonom i drugim propisima.

5. ORGANIZACIJA I PRIMJENA TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE I NAČIN SPROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Zaštita od elementarnih nepogoda obuhvata mjere za sprečavanje postojanja nastajanja opasnosti i mjera za otklanjanje posljedica.

Mjere za sprečavanje nastajanja opasnosti obuhvataju organizaciono tehničke i druge mjere kojima se otklanja ili smanjuje dejstva elementarne nepogode i obezbjeđuju uslovi za organizovano otklanjanje posljedica kao što su:

- tehničke mjere kojima se obezbjeđuje sigurnost i dugotrajnost konstrukcije uređaja i opreme u izgradnji objekata na trusnim područjima,
 - izgradnja objekata za zaštitu od poplava (nasipa, akumulacija i dr.),
 - izvođenje zadataka na regulaciji rijeka (uređenju i sl.)
 - sprečavanju nastajanja zaraznih bolesti ljudi, stoke i bilja,
-
- mjere zaštite od požara,
 - osmatranje i praćenje pojava elementarnih nepogoda i blagovremeno obavješćavanje o tim nepogodama,
 - druge mjere zaštite koje obezbjeđuju zaštitu života i zdravlja ljudi,

Mjere za otklanjanje posljedica obuhvataju radnje i postupke kojima se obezbjeđuje zaštita ljudi i materijalnih dobara i sprečava dalje širenje posljedica kao što su: zaštita od zemljotresa, zaštita od poplava, zaštita od snježnih nanosa i posledica, zaštita od klizanja i odronjavanja zemljišta, zaštita od požara, zaštita

od NUS-a, zaštita od saobraćajnih udesa, zaštita od epidemija, zaštita od stočnih i zaraznih bolesti, zaštita od biljnih bolesti i štetočina, zaštita od radioaktivnog i hemijskog zagađivanja i asanacije terena.

5.1. Vrste tehničkih i drugih mjera zaštite kojima se obezbjeđuje preventivna i druga zaštita od elementarnih nepogoda.

5.1.1. Zaštita od zemljotresa

MJERE ZAŠTITE OD ZEMLJOTRESA	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠITI NA SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE	IZVRŠILAC ZADATKA	ROK ZA SPROVOĐ. MJERA
1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE			
- utvrđuje se iz karakteristika teritorije Općine	potrebno je izvršiti sezm. mikroneoniz. stepen se izmič. intezitet velič. mikroreiz. polja i frek. zemlje sa seizmič.	Općinska komisija za pr. i imov.služ. i sa seizmi. zavodom	- Do kraja 2000. god.
- obezbijediti poš. propisa o tehnič. normativ za izgradnju objekata na seizmič području	posebno poštovati uslove za izgrad. objekata na terenima seizm. područ. koji su dati po prav. o teh. propisi kod izgradnje u seizmič području	preduzeća iz oblas. građ. opeative i drugi izvođači	- Stalan zadatak
- određiv.pravilnog izbora lokacije za stamb.priv. i druge objekte	Pri gradnji i izboru lokacije voditi računa o nosivosti terena stabilnosti terena i uticaju podzemnih voda te vršiti geološko ispitivanje	- nadl. org. uprave - investitori građ. objekata	- Stalan zadatak
- pri izradi prostora i det. urbanističkih planova ugrađivati zahtjeve od interesa za odbr. i zašt. a posebno rastresit ost. otpornosti, elastič. i dr		nadležni organi u saradnji sa AFBiH, CZ i dr.	- Stalan zadatak
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE			
mobiliz. svih ras. po snagama i sredstvima	- zadaci proističu iz stanja ugrožen. i prava za upotrebe jedinica i MTS	- Kabinet načelnika općine Kalesija, organ uprave i svi drugi org i preduz.	- odmah
- Raščišćavanje ruševina i spašavanje zatrpanih	-Namjenski zadaci jed. mobilis. građana u skl. naređenjem štaba odnosno drugih nadl. organa CZ	- Štab i jedinica CZ, povjerenici i AFBiH i drugi org. i organizacije	- odmah

- Izvlačenje zatrpanih iz ruševina - spasavanje i ukazivanje prve pomoći zatrpanim i povrijeđ.
- jedinice CZ, ekipe C.križa - odmah zdravst. organizacija i dr.
- Prevoženje i prenošenje- rušenja - spašavanje i ukazivanje prve pomoći zatrpanim i povrijeđenim zdr. organ. rad. ljudi i građ.
- Jed. CZ, ekipa C.križa - odmah
- Pružanje opšte medic. pomoći u zdrav. organ. - pružanje opšte medic. pomoći povrijeđenim - Dom zdravlja sektor ambulanta - odmah
- identifikacija poginulih i sahranjivanje - identifikovati poginule u što kraćem roku, a zatim ih sahraniti - Dom zdravlja - služba jav. bezbjedosti - jedinica za asanaciju - građani - odmah
- Gašenje eventualnih požara - što prije ugasiti eventualne požare koji su se pojavili nakon zemljotresa - TVJ Kalesija - PU Kalesija - jedinica za asanaciju - građani - odmah
- zbrinjavanje povrijeđ. - odmah zbrinuti sva povrijeđena lica i lica koja su ostala bez krova nad glavom - nadležni opć. organi - štab CZ - Crveni križ - zdravstvena organizacija - odmah
- sprovođenje higijensko epidemioloških mjera zaštite - po zahtjevu nadležnih organa uprave i drugih nadležnih lica treba odmah pristupiti sprovođ. mjera zaštite - nadležni općinski organ - Dom zdravlja - veterinarska stanica - odmah
- izvlačenje i obezbjeđ. materijalnih dobara iz oštećenih i porušenih objekata - obezbjeđenje u što kraćem vremenu spasavanja materijal. dobara po prioritetu - jedinice i povjerenici CZ - jedinice AFBiH - građani - odmah
- regulisanje saobraćaja u toku intervencije - obezbijediti nesmetan rad spasilaca - Služba javne bezbjednosti - odmah
- Asanacija terena - izvršiti asanaciju terena - Štab CZ - jedinice CZ za asanaciju - odmah
- sprovođenje mjera - sprovesti sve neophodne mjere bezb. utvrđene planom zaštite - služba javne bezbjednosti - drugi organi i organizacije - odmah

5.1.2. Zaštita od poplava

MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠ. O SPROVOĐENJU MJERA	IZVRŠILAC ZADATKA	ROK SPROVOĐENJA MJERA
1	2	3	4

PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE

-istraživanje mogućnosti - u cilju zaštite od poplava - Nadležan općinski organ - stalni zadatak

pojave poplava	potrebno je primijeniti operativni	u sarad. sa vodoprivredom	
----------------	------------------------------------	---------------------------	--

	plan zaštite od poplava, pratili stanje izgradnje i stanje postojećih objekata za odbranu od poplava i stanja visokih voda.	FBiH PP "SPREČA"	
- organizacija osmatranja hidrometeoroloških situacija i prognoza	- u cilju blagovremenog izvješ. o visokim vodama obavezno organizovati osmatračke službe sa potrebnim ljudstvom i sredstv.	- nadležan općinski organ u saradnji sa vodoprivredom - MZ - Javna i druga preduzeća	- stalni zadatak
- izgradnja i održavanje zaštite vodoprivrednih objekata nasipa na vodotocima - regulacija i čišćenje vodotoka	- izvršiti pošumljavanje svih mogućih terena ispred nasipa u cilju odbrane od spolj. voda	- nadležni općinski organi - MZ - PP "SPREČA"	- stalni zadatak
- izgradnja odbrambenih linija u toku redovne odbrane od poplava			- Vodoprivreda Kantona TK Nadležni općinski organi - PP "SPREČA"
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE			
	- Evakuacija ili pomjera. stanovništva iz područja zahvaćeno poplavom	- štab CZ - jedinice CZ u MZ i preduzeću - Centar bezbjednosti	- odmah
	- intervencije na nasipima - izrada zečijih nasipa	- vodoprivreda - jedinice CZ - PP "SPREČA"	- odmah
	- osmatranje vodostaja vodot. i redov. obavještenja o daljem porastu vode	- MZ - preduzeća	- stalan zadatak u toku odbrane od poplava
	- sklanjanje materijalnih dobara koja su zahvaćena poplavama	- jedinice CZ - stanovništvo - preduzeća	- odmah
	- angažovanje sredstava i opreme za osposobljavanje nasipa i odvajanje vode kao i sprečavanje izlivanja vode preko nasipa	- Kabinet načelnika općine - OpŠCZ - Jedinice CZ i radne obaveze	- u vrijeme trajanja poplava
	- zbrinjavanje ugroženih i nastradalih u poplavama	- OpŠCZ - nadležni organ uprave - Crveni križ	- odmah

5. 1. 3. Zaštita od snježnih nanosa i posledica

MJERE ZAŠTITE OD SNJEŽNIH NANOSA I	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠITI NA SPROVOĐ. MJERA ZAŠTITE	IZVRŠILAC	ROK SPROVOĐ. MJERA
1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE	-Blagovrem. org. zimski sl. i pravovremeno obezbijediti sred. i tehniku za čišćenje snijega	- KJP "KOMUNALAC" - preduzeća i MZ	- stalan zadatak
	- obezbijediti mat. za posipanje puteva radi spreč. klizanja	"	"
	- postavljanje snjegobrana na mjestima gdje može doći do stvaranja snježnih nanosa	"	"
	- praćenje razvoja o hidromet. situaciji i informisanje o vremenskoj prognozi	"	"
	- utvrđivanje kritičnih mjesta na putevima	"	"
	- donošenje Odluke, rješenje o zabrani odvijanja saobraćaja na kritičnim mjestima	- org. uprave nadležan za poslove saobraćaja	- odmah po potrebi
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE	- Angažovanje redovnih službi na raščišćav. snijega i sni. nanosa	- KJP "Komunalac" - druga preduzeća i MZ koja raspoložu mehanizmom	"
	- U nemogućnos. da redov. službe izvrše zad. na raščišćav. snijega angažov. se po naredbi načel. Opć. sva preduz. koja raspoložu sa mehanizacijom za rašč. snijega	- KJP "Komunalac" - druga pred. koja raspoložu sa mat. tehn. sredstvima	- odmah
	- Aktiv. organa i jedinica i mob. građana na raščišćav. snijega	- OpŠCZ, povjerenici - preduzeća i MZ, jedinice radne obaveze - stanovništvo	
	- Ukoliko sve raspolož. snage ne mogu otkloniti posljed. snijež. nanose OpŠCZ zatražit će učešće AFBiH	- OpŠCZ - AFBiH	"
	- organ. sprov. mjera zbrinjav. područja, obezbijediti smještaj ishranu i zdravstvenu zaštitu	- OpŠCZ	
		- Nadležni opć. organ - Crveni križ - preduzeća i MZ	"
	- Redovno izvještavati nadležne organe o toku akcije uklanjanja snijega, kao i o toku zbrinjavanja	- OpŠCZ - Nadležni organ uprave - sredstva informisanja	"

5.1.4. Zaštita od odronjavanja i klizanja zemljišta

MJERE ZAŠTITE OD ODRONJAV. I KLIZ-	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠITI NA SPROVOĐENJU ODREĐ. MJERA ZAŠTITE	IZVRŠILAC	ROK SPROVOĐE-NJA MJERA
1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE	- utrdivanje kritičnih mjesta gdje dolazi do klizanja terena - izrada drenaže terena kanala za odvod suvišnih voda	- OpŠCZ u saradnji sa nadl. organima uprave "	- stalan zadatak "
	- primjena građ. tehn. mjera zašt. potpornih zidova i brana - pošumljavanje terena ugrož. klizanju	- Općinska komisija za privredu - vlasnici zemljišta - vlasnici zemljišta u saglas. sa nadlež. organ. općine	" "
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE	- Evakuacija stanovništva sa ugroženog područja - smještaj evakuisanog stanovniš.	- Štab CZ, JCZ - nadležni organ uprave - Štab CZ, povjer. CZ, organi MZ, organi uprave, Crveni križ,	" "
	- spašavanje materijalnih dobara izrada potp. prepreka i asanacija terena - angažovanje svih neophodnih snaga i sredstava za ublaž. i i otklanjanje posljed. odronjav. i klizanja terena	- Štab CZ, jed. pov. CZ, organi MZ, organi uprave nadl. za urb. stanovništvo - Kabinet načelnika općine na prijedlog OpŠCZ	" "

5. 1. 5. Zaštita od požara

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠITI NA SPROVOĐ. MJERA ZAŠTITE	IZVRŠILAC	ROK ZA SPROVO-MJERA
1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE	- obezbijediti sprovođ. propisa u planir. projektovanju za izgrad. objekata (nast. vatro. mater. za izgradnju obj. obez. zel. površ. saobraćaj. i dr. - obezbjeđenje objekata sred. za zaštitu od požara u skladu sa propisima - pravilan izbor lokacije za	- Nadležni organ za prostor. uređenje - javna i privatna preduzeća - javna i privatna preduzeća	- stalni zadatak "

skladiš. lako zapaljiv - PU Kalesija "

- postav. osmatr. i obezb. - preduzeće koja upravlja "

osmatranje po reonima šumama

	- organizacije obavještenja o nastalim požarima	- Centar za obavještanje - TVJ, privatna i javna preduzeća i građ.	
	- obezb. vode za gašenje pož. - redovna kontrola isprav. hidr. mreže	- KJP "Komunalac" - MZ - preduzeća	
	- obuka građana iz zaštite od požara	- TVJ, OpŠCZ PU Kalesija	- stalan zadatak
	- zabrana uskladištenja zapalj. materija u stanovima i dr. objek. što nije u skl. sa propis.	- privredna i dr. preduzeća - organi i organizacije - građani	"
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE	mobilizacije snaga i sredstava za gašenje požara	- OMO Kalesija - OpŠCZ	"
	- Aktiviranje vatrogas. jedinice	- Centar OiO PU, TVJ	"
	- spasavanje ljudi i mat. dobara iz zapaljenih objekata	- pripadnici vatr. jedinica i jedinica CZ	"

Pored navedenih preventivnih i operativnih mjera zaštite utvrđenih ovim planom primjenjivat će se i odredbe Plana zaštite od požara općine Kalesija.

5. 1. 6. Zaštita od neeksplozivnih ubojnih sredstava eksplozija i saobraćajnih nesreća.

MJERE ZAŠTITE OD NUS-a EKSPLOZIJA I SAOBR. NESREĆA	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠITI NA SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE	IZVRŠILAC	ROK ZA SPROVOĐENJE MJERA
1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE	- obezbj. sprovođenja prop. o zaštiti od NUS-a i eksplo. u toku rada na eksplo. materijal. i NUS.	- PU Kalesija	- stalan
a) zaštita od NUS-a eksplozija	- Donoš. odluke o zabrani dalje izgradnje objekata svih vrsta u neposrednoj blizini magacina sa eksplozivnim materijama	- općinski organ nadležan za urbanizam	"
	- Pravilno određene lokacije za skladištenje zapalj. i eksploziv. materija	- općinski organ za urban. i prostorno planiranje	- prije izgradnje magacina
	- Fizička i tehnička zaštita objekata u kojima se radi sa eksplo.	- vlasnici objekta	- stalan zadatak

	materijal. i NUS ili se skladište ove materije		
	- mjere za sprečavanje gomil. gasova zapalj. tačn. ekspl. i dr. eksplozivnih materija		
	- zabrana unošenja šibica i dr. zapalj. materija u objekte i pros. sa izraženim požarnim i eksploz. opterećenjem	- preduzeća sa izraženim i i eksploziv. opterećenjem	"
b) zaštita od saobraćaj. nesreća	- postav. saobraćaj. znakova i signala na saobraćaj. - redovna kontrola tehničke ispravnosti vozila	- nadležni organi i organiz. "	"
	- opremljenost vozila sa sredstv. za PMP i sigurnosni pojas	"	"
	- zdravstvena i druga kontrola vozača	- PU Kalesija	"
	- redovno obavještanje o stanju na putevima	- centar za obavještanje	"
	- redovno održavanje saobrać. i otklanjanja nedostat. redovno odvijanje saobraćaja	- nadležna preduzeća i dr. organizacije i zajednice	"
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE	- Evakuacija pov. prilikom ekspl. pružanje PMP, evakuacija pokret. materij. dobara iz ugrož. zona, saniranje posljed. eksploz.		
a) zaštita od eksplozije	- Angažovana snaga i sredstva za ublaž. otklanj. poslj. od eksploz. - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i asanacija površina nakon eksplozije	- OpŠCZ - Nadležni općinski organ i - Dom zdravlja	" "
	- Snadbijevanje vodom stanovn. na ugroženom području	- KJP "Komunalac" - OpŠCZ i TVJ	"
b) zaštita od saobraćaj. udesa	- Spasavanje i zbrinjavanje povr. - identifikacija poginulih i njihov transport na mjesta sahrane - Spašavanje materij. dobara i i havarisanih vozila - uklanjanje ostataka vozila	- OpŠCZ, JCZ - Dom zdravlja - Stanovništvo - JCZ, KJP "Komunalac" - stanovništvo - KJP "Komunalac" i - građani	" " " "
	opravka saobrać., objekata i dr.	- Nadležna preduz. i organi - stanovništvo	"

5. 1. 7. Zaštita od epidemija

MJERE ZAŠTITE OD EPIDEMIJE	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠ. NA SPROVOĐ. MJERA ZAŠT.	IZVRŠILAC	ROK SPROVOĐ.
1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE	<ul style="list-style-type: none"> - organiz. i otpremanje higijens. epidem. sl. i plan njegovog djel. na osnovu postoj. epid. situacije u pojedinim dijelovima Općine izvrš. popunu i rasp. kadrova i materijalno. tehn. potencijala - praćenje zdravstv. stanja stanov. redovnim povremenim i sistem. pregled pojeđin. populac. grupa prevent. zašt. na otkriv. pojava zaraz. bolesti izvora zaraze i prim. spec. ter. u cilju suzbij. širenja epidemije. - vakcinacija stanovništva od mogućih zaraznih bolesti - Kont. radnih objek. i prebr. artikala putem insp. vod. objek. organolept. hem. i bakt. pregl. a po potrebi i putem taksik. i radiol. analiza vode, te do dobi- janja rezultata zabrani upotreb. sumljive vode i hrane. - organizacije redovne dezinfek. dezinsekc. i deratizacije radi uništ. izv. zaraze te sprečavanja sist. dezin. u cilju sprečavanja pojave oboljenja ili epidemije - formiranje stručnih ekipa iz sastava pripad.C.križa i jedinica CZ za hig. profilakt. rad u cilju uništav.izv.zaraze iz prim. razli. način dezinfek. i pril. deratiz. terena i objekata uz učešće odgovarajućih zdravstve. službi - utvrđivanje plan. djelovanja zdrav. ekipe za rad u vanrednim uslovima što podrazum. kadrov. i mat. tehničku popunu za rad u teren. uslovima - organizovanjepregleda putnika iz inostranstva gdje je došlo do pojave epidemije uz mjere izol. putnika do dobijanja rezultata što može da obavi zdravstvena služba na podr. općine Kalesija 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadležni organ uprave - Dom zdravlja - Sanitarni inspektor - zdravstvene organizacije - nadležna zdravst. služba - organ uprave nadležan za zdravstvo - zdravstvene organizacije - drugi nadležni organi - nadležni organi općine - zdravstvene organizacije - preduzeća i MZ - OpŠCZ - Dom zdravlja - JCZ crvenog križa - OpŠCZ, nadležne organiz. uprave - Nadležni organ uprave 	<ul style="list-style-type: none"> - stalni zadatak " " " " - dok traje potreba " - odmah po pristiz. putnika

u saradnji sa nadležnim općin.
organima uprave.

OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE	- utvrđivanje uzoraka oboljelih i kontr. oboljelih uz angažovanje zdravs. službi u saradnji sa općine nadležni za društ. djelat. kao i izolov. područje gdje se pojavila epidemija	- Nadležni organ općine Zdravstvene službe	- od otkr. epidemije do saniranja
	- izvršiti kadrovsku i materijalno tehn. popunu za form. karantina uz inte. obezbjeđ. uz korištenje postojećih objekata zdravstvene službe štaba, apoteka, crvenog križa i dr.	- Nadležan opć. org. uprave- Zdravstvene službe	- od otkriv. epidem. do saniranja
	- organiz. karantinskog liječenja oboljelih uz obezb. potr. broja objekata i dr. prostora za obr. karantina u blizini žarišta	"	"
	- Aktiviranje mikrob. laborator. po mogućnosti za ekip. rad u terenskim uslovima te ih popuniti potr. MTS i opremom za rad u terenskim uslovima	- OpšćZ, nadležni općinski organ uprave, Dom zdravlja	- Dok traje potreba
	- organ. vakcinacije stanovništva putem nadležne zdr. službe u zdrav. i dr. objek.(škole, zgrade i dr.) na terenu uz obezbjeđenje dovoljne kol. adekvatne vakcine seruma i hem. prof. preparata	- Nadležni organ uprave, Dom zdravlja, MZ	"
	- Sanit. pregled radnika koji će biti angažovani u proizvod. hrane i pića uz donoš. rješenja o zabrani rada klaon. i proizvod. hrane i pića	- Nadl. organ uprave Dom zdravlja Sanitarna inspekcija	"
	- zabrana pristupa u određene objekte i reg. odmah po otkriv. pojave epidemije označ. objekta i reona u kojem je otkriven izvor epidemije, infor. stanovništva o postojećem izvoru zaraze, organ. fiz. obezbjed. objekata i reona od strane snaga u MZ u saradnji sa zdrav. služb. i nad. org. uprave	- OpšćZ	"
	- org. svih raspoloživih snaga i sredst. za spr. mjera ublaž. aktiv. poslije epidemija.	- Nadležni organ uprave OpšćZ Dom zdravlja Jedinice CZ	- Dok traje potreba

5. 1. 8. Zaštita od biljnih zaraznih bolesti.

MJERA ZAŠTITE OD BILJNIH ZARAZNIH BOLESTI	ZADACI KOJE TREBA IZVRŠITI NA SPROVOĐENJU	IZVRŠILAC	ROK SPROVOĐ MJERA
1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE	- Prikupljanje podataka o stanju bilja i biljnih proizvoda - organizuje izvještavanje službe za zaštitu bilja - Organizovat preg. zemljišta i bilja, pregl. prostora za smještaj i preradu i čuvanje bilja putem redovne uzim. uzoraka sa zemlj. i sproved. higijenskog tretmana skladišta.	- preduz. iz oblasti agrara, - Nadl. općin. organ uprave - Službe iz oblasti poljopriv. u sarad. sa nadl. org. uprave	- Neprekidno - Stalan zadatak
	-Organiz. kontr. uređ. za preradu bilja i upotrebu sredstava za zaštitu bilja uz ostvariv. u prijem sredstava za zaštitu bilja.	"	"
	- praćenje meterol. uslova koji su od značaja za prognozu pojave bilja bolesti i štete uz kontinuir. mjer. temper. vlažnosti količina padavina i drugih pokazatelja	"	"
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE			
- uništavanje zaraženog bilja	- presovat, spaliti, uništiti zaraženo bilje	- pred. iz oblasti poljopriv. i individualnih poljoprivred. proizvođača	"
- dezinfek. dezinsek i deratiz. prost. za smješt. preradu i čuvanje bilja	- higijensko sanitarni tretman skladišta u cilju uništ. štetočina	- poljoprivredni proizvođači	"
- upotreba sredstava za suzbijanje biljn. bolesti	- Po identif. uzročnika primijen. adekvatno zaštitno sredstvo	- Preduzeće iz oblasti polj. i individualni polj. proizv.	- prema potrebi
- zabrana gajenja pojed. vrsta bilja za određeno vrijeme i na određenom području	- donijeti odgovarajuća rješenja od strane nadležnog organa	"	"
- Organiz. zabrane stavljanja u promet i upotr. kontam. bilja i biljnih proizvoda	- donijeti odgovarajuća rješenja od strane nadležnih organa	- Preduzeća iz oblasti polj. i indiv. polj. opriv. proizvod.	- prema potrebi
- snage i sredstva za sprovođenje mjera za ubl. posljed. i sklanj. bilja	- koordin. aktivnostima mob. i racionalno upot. sav kad. mater. teh. potenc. za sprovođenje zaštite	- poljoprivredni inspektor i preduzeća iz oblasti poljop.	- Dok traje potreba

5. 1. 9. Zaštita od stočnih zaraznih bolesti

MJERE ZAŠTITE OD ZADACI KOJE TREBA IZVRŠITI IZVRŠILAC ZADATKA ROK SPROVOĐ.
STOČ. ZARAZ. BOLES. NA SPROVOĐ. MJERA ZAŠTITE MJERA

1	2	3	4
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE	- Organiz. sprov. veterinar. sanit. mjera zaštite u proizv. preradi u sklad. i prom. proiz. životinj. porij. uz svakod. kont. veterinar. mjera zaštite	- nadležni organ uprave - veterinarska služba	- stalni zadatak

	- Preg. objek. i prostora u kome se uzgaja život. uz redovnu kont. nadležnih inspeksijskih službi	- Nadležni organ uprave - Veterinarska služba	- stalni zadatak
	- kontrola sredstava za zaštitu životinja	- Inspeksijska služba	"
	- zaštita cijepljenih životinja po programu zaštite i naredbe	- veterinarska služba - veterinarski inspektor	"
	- Dezinv. preventiv. sredstvima objek. i predmeta koji su u vezi zaštite životinja	"	"
	- Dezinfekc. i deratiz. objekata	"	"
OPERATIVNE MJERE ZAŠTITE	- Organ. ili zabrana kret. život. i prometa život. u slučaju stočne zaraze	- Nadležni organ uprave	- Dok traje potreba
	- Zabrana održ. stočnih pijaca i izložbi u slučaju poj. zarazne bolesti životinja	"	"
	-Zabrana ispaša, kupanja i napaj. životinja na rijekama i potocima u slučaju pojave stočne zarazne bolesti	"	"
	- Zabrana klanja zaražene ili sumnj. na zaraz. životinja	- Nadležni organ uprave	- Dok traje potreba
	- Zabr. klanja zdravih životinja bez preth. pregl. i dozv. veterinar.	"	"
	- Dezinf. lica uz spr. mjera lične higijene koje izvrš. zadatke u zašt. od zaraznih bolesti stoke	"	"
	- Aktivir. svih. rasp. snaga i sred. za sprovođ. mjera za otklanjanje poslj. sto. zarazne bolesti	- Nadležni organ uprave, - veterinarska služba, - Štab CZ, građani	"

5. 1. 10. Zaštita od radioaktivnog i hemijskog zagađivanja

6. NAČIN KORIŠTENJA VEZA RUKOVOĐENJA U AKCIJAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Nakon proglašenja postojanja elementarnih nepogoda od strane Načelnika općine, a shodno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Sl. novine FBiH, broj _____) rukovođenje akcijom i mjerama zaštite ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda vrše štabovi CZ, vanredne mjere i aktivnosti koje su dužni da sprovedu radni ljudi i građani, javna i druga preduzeća, građanska pravna lica i organi uprave koji će obezbijediti sprovođenje vanrednih mjera i aktivnosti.

Općinski štab civilne zaštite i drugi nadležni organi rukovođenja u akcijama zaštite i spašavanja predlažu Načelniku općine mjere koje će aktom o mobilizaciji narediti radi preduzimanja vanrednih mjera i aktivnosti naročito:

- Opšta ili djelimična mobilizacija radnih ljudi i građana, javnih i drugih preduzeća, organa uprave i upravnih organizacija, štaba, jedinica i drugih organa civilne zaštite, službe osmatranja i obavještanja,
- uvođenje dežurstva u preduzećima i zajednicama,
- obavezno davanje određenih materijalnih sredstava za potrebe sprovođenja zaštite od elementarnih nepogoda,
- uvođenje povremene zabrane pristupa i kretanja na pojedinim objektima ili područjima,
- snadbijevanje stanovništva određenim artiklima, prijem i raspodjela pomoći ugroženim licima,
- prioriteta u proizvodnji i vršenju usluga,
- poseban režim vršenja drugih određenih komandnih djelatnosti,
- poseban režim saobraćaja,
- druge mjere i aktivnosti potrebne za efikasnu zaštitu od elementarnih nepogoda,

U rukovođenju zaštitom od elementarnih nepogoda OpŠCZ saradivati će sa organima uprave u oblasti za koje su obrazovani, a po pitanjima iz djelokruga:

- praćenja stanja priprema za zaštitu od elementarnih nepogoda i preduzimanje određenih mjera u vezi s tim
- pružanje stručne pomoći preduzećima i zajednicama u organizovanju, planiranju i sprovođenju zaštite od elementarnih nepogoda,
- vršenje drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

6. 1. Stanje i način korištenja telefonskih veza u automatskom PTT saobraćaju.

Automatske PTT veze i koristiće se maksimalno u okviru javnog PTT saobraćaja.

Korisnici i vlasnici sredstava veza dužni su da odmah i prenesu obavještenja o pojavi elementarne nepogode i da obezbijede praćenje naređenja i komandi štaba civilne zaštite.

telefonskim vezama preko ATC pokrivena su skoro sva naseljena mjesta na području općine Kalesija.

Indukovana telefonska veza koristiće se u zatečenom stanju na posredovanje indukovane telefonske centrale u RJ PTT Kalesija.

Za potrebe rukovođenja akcijom zaštite i spasavanja koristiće se telefonske veze imalaca funkcionalnog sistema veza i to:

- elektro-distribucija,
- VFBiH i policijska uprava.

Pored navedenih veza za potrebe rukovođenja akcijom zaštite i spašavanja koristiće se telefonske veze u telex mreži PTT.

Telefonska (teleprinterska) veza koristiće se u potrebnom obimu javnom telex saobraćaju.

6. 2. Radio veza

Koristiće se samo radio veza putem radio-Kalesije.

Zadatak rukovođenja izvršavaće kurirska služba u nedostatku ostalih sredstava.

7. NAČIN, OBIM I REDOSLIJED ANGAŽOVANJA I UČEŠĆA JEDINICA ORGANA I SREDSTAVA CZ, PREDUZEĆA, ORGANIZACIJA I ZAJEDNICA U ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

7. 1. Spisak preduzeća, organizacija i zajednica čije su jedinice, organi i sredstva CZ mogu angažovati na zadacima zaštite od elementarnih nepogoda na području općine Kalesija.

Red. broj	NAZIV PREDUZEĆA ORGANIZ. ZAJEDNICA	VRSTA ELEMENTARNE NEPOGODE	REDOV. ANGAŽOVANJE I VRSTA JEDINICA CZ	BROJ PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE
1	2	3	4	5
1	PP "SPREČA"	- požari, poplave - stočne i biljne bolesti - sniježni nanosi	- opšta namjena - zaštita živ. nam. z. p. - zaštita bilja i bilj proizvod.	
2	JP "Komunalac"	- požari - zemljotresi - poplave	- opšta namjena - TVJ	
3	DOM ZDRAVLJA	- požar, zemljotresi - zarazne bolesti - zemljotres	- opšta namjena - PMP	
4	JP "KOMUNALAC"	- asanacija terena	- upotreba MTS	
5	VETERINARSKA STANICA	- zarazne bolesti stoke - asanacija	- upotreba MTS	
6	PLASTIKAL	- požar, zemljotresi - asanacija	- opšta namjena - vatrogasne jedinice	
7	ZZ "JEDINSTVO"	- požar, zemljotresi - zaštita bilja, biljnih proizv. namirnica život. porijekla	- opšte namjene - vatrogasno	
8	KALETEX	- požar, zemljotresi - asanacija	- opšte namjene - vatrogasno	
9	"UNIS-TOK"	- požar, zemljotres - eksplozija	- opšta namjena - vatrogasno	

7. 2. Pregled specijalizovanih jedinica civilne zaštite kao i jedinica civilne zaštite opšte namjene sa podacima o brojnom sastavu i sredstvima tih jedinica.

Red. broj	NAZIV - VRSTA JEDINICE	JEDINICE CZ OBRAZOVANE U			UKUPNO pripad. CZ		
		OPĆINSKA Broj pripadnika	PREDUZEĆA Broj pripadnika	MZ Broj pripadnika			
1	Štabovi CZ	1	11	17	57	68	
2	Jedinice CZ opšte namjene	-	7	70	17	234	304
3	Jedinice za spaš. iz ruševina	1	16			16	
4	Komunalna		1	30		30	
5	SJCZ za spašavanje od NUS	1	8			8	

6	SJCZ PMP	1		1	12			12
7	RHB zaštita	1	16					16
8	PPZ	1	15	5	50			65
9	Zaštita životnih namirnica životinjskog porijekla			1	12			12
10	Zaštita bilja i bilj. proizvoda			1	22			22
11	Snadbijevanje	1	23					23
12	Za asanaciju	1	20					20
13	Povjerenici					75		75
UKUPNO:		8	109	16	196	34	366	671

8. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA REDA I BEZBJEDNOSTI NA UGROŽENOM PODRUČJU

Održavanje reda i bezbjednosti na ugroženom području od elementarnih nepogoda vršit će:

- Policijska uprava u skladu sa nastalom situacijom i uslovima izvršavanja zadataka na zaštiti i sašavanju, a

prema vlastitom planu rada u ovim uslovima,

- Organ i jedinice CZ u skladu sa zadacima utvrđenim u planovima upotrebe civilne zaštite,

- Građani i druge snage koje se angažuju na ovom zadatku.

Regulisanje saobraćaja na području ugroženom elementarnim nepogodama vršit će organi Policijska uprave prema nastaloj situaciji i svojim planovima za rad u uslovima elementarnih nepogoda.

Navedeni organi ostvarit će saradnju i uskladiti svoje aktivnosti sa Općinskim štabom civilne zaštite.

Radnim jedinicama od mobilisanih građana rukovodit će OpŠCZ preko komandira ovih jedinica.

Fizičko-tehnička zaštita objekata u kojima je smješten OpŠCZ, snage i sredstva koja učestvuju u zaštiti i spašavanju evakuisanih građana obezbijedit će organi i jedinice civilne zaštite u saradnji sa službom Policijske uprave i drugih snaga.

Rad OpŠCZ organizovat će se prema posebnom rasporedu, tako da se obezbijedi naposredno prisustvo jednog broja članova, koji će pored ostalog preduzimati i mjere preventivne zaštite.

Organizovanjem dežurstva i posebnom budnošću spriječit će se neželjene radnje na objektima i materijalno-tehničkim sredstvima koja se koriste.

Zaštita pripadnika civilne zaštite i radnih jedinica organizovat će se u saradnji sa drugim organima i organizacijama, a u prvom redu sa organizama Službe javne bezbjednosti koji će u skladu sa situacijom izvršavati preventivne zadatke na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

9. ORGANIZACIJA SMJEŠTAJA, ISHRANE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE, RADNIH JEDINICA I MOBILISANIH GRAĐANA

Aktom o proglašenju mobilizacije odredit će se mjere za smještaj, ishranu i obezbjeđenje drugih mobilisanih organa u jedinice civilne zaštite građana i drugih potreba učesnika u zaštiti od elementarnih nepogoda.

Općinski štab civilne zaštite odlučuje o privremenom smještaju zgrade i stanove u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda o čemu donosi naredbu, koja se dostavlja Općinskom organu uprave nadležnom za stambene poslove.

Pomenuta naredba sadrži podatke o zgradi, odnosno stanu u koji se vrši smještaj, korisniku, odnosno vlasniku zgrade ili stana i trajanje privremenog smještaja.

Smještaj u zgrade, objekte ili stanove vršit će se na osnovu Općinskog organa uprave nadležnog za stambene poslove.

Na zahtjev Općinskog štaba Civilne zaštite, preduzeća, organizacija i građana dužni su da raspolažu hranu, medicinsku opremu i lijekove, rezerve krvi i proizvode od krvi, odjeću i obuću, sredstva veze i ugroženog stanovništva.

Građani su dužni da predaju materijalna sredstva po Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Sl. novine FBiH", broj _____) u mjesto i vrijeme koje odredi Općinski štab civilne zaštite.

9. 1. Spisak zgrada i drugih objekata na području općine u kojima se može organizovati smještaj i ishrana jedinica civilne zaštite, radnih jedinica i mobilisanih građana.

Red. broj	VLASNIK-KORISNIK ZGRADE	KAPACITET ZA SMJEŠTAJ LICA	UŽA LOKACIJA
1	PP "SPREČA"	150	Upravna zgrada "Krušik"
2	OŠ VUKOVIJE	200	G. Vukovije
3	DD "Kartonaža" i OŠ Tojšići	350	Tojšići
4	OŠ G.RAINCI	100	G. Rainci
5	OŠ MILJANOVCI	100	Miljanovci
6	OŠ KALESIJA	200	Kalesija C.
7	OŠ MEMIĆI	300	Memići
8	UNIS - TOK	250	Kalesija C.
9	KALETEX	200	"
10	PLASTIKAL	200	"

Smještaj i ishranu jedinica, organa, radnih jedinica i mobilisanih građana obezbijedit će se u prvom redu kod građana koji imaju višak stambenog prostora i koji raspolažu sa objektima koji se mogu prevarati u prostorije za smještaj.

O organizaciji ishrane iz prethodnog stava starat će se nadležni organ uprave za privredu i OpŠCZ.

U ishrani organa i jedinica CZ i mobilisanih građana organizovat će se preduzeća iz oblasti ugostiteljstva, a za smještaj osnovne škole.

9. 2. Izvori finansiranja smještaja i ishrane iz nadležnosti općinskog organa koji u miru obezbjeđuje smještaj i ishranu.

Općina, preduzeća organizacije i zajednice obezbjeđuju potrebna sredstva i određuju način finansiranja mjera i poslova i poslova u zaštiti od elementarnih nepogoda.

Za zaštitu od elementarnih nepogoda većih razmjera mogu se koristiti i sredstva koja su posebnim propisima određena za zaštitu od pojedinačnih vrsta elementarnih nepogoda.

Smještaj ugroženih lica d elementarnih nepogoda obezbijedit će općinski organ uprave nadležan za privredu.

10. NAČIN INFORMISANJA GRAĐANA O PREDUZETIM MJERAMA ZAŠTITE, POSLJEDICAMA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Informisanje građana o preduzetim mjerama zaštite i posljedicama od elementarnih nepogoda vršit će Općinski štab civilne zaštite u skladu sa svojim ovlaštenjima iz Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Za zaštitu od elementarnih nepogoda većih razmjera mogu se koristiti i sredstva koja su posebnim propisima određenim za zaštitu od pojedinačnih vrsta elementarnih nepogoda.

U informisanju građana o preduzetim mjerama zaštite i posljedicama uključuje se:

- sredstva javnog informisanja (Radio Kalesija, Kantonalna radio i televizija),
- nadležni organ Općine za informisanje i dr.
- povjerenici civilne zaštite,
- drugi organi i organizacije i štampa.

Općinski štab civilne zaštite u vezi informisanja građana i nadležnih Općinskih i Federalnih organa o preduzetim mjerama zaštite i posljedicama od elementarnih nepogoda ima sledeće zadatke:

- informiše građane, nadležne organe, preduzeća, organizacije i zajednice o preduzetim mjerama zaštite i obimu i posljedicama od elementarnih nepogoda,
- izvještava nadležne Općinske organe, kao i Federalni i Kantonalni štab civilne zaštite o preduzetim mjerama i posljedicama nastalim od elementarnih nepogoda,
- saraduje sa nadležnim Općinskim organima iz oblasti informisanja o davanju obavještenja putem sredstava javnog informisanja.

11. PROCJENA ŠTETA U OTKLANJANJU POSLJEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Procjena šteta od elementarnih nepogoda vrši će se u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda i Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

12. IZRADA PLANOVA ZAŠTITE DRŽAVNIH I PRIVATNIH PREDUZEĆA I ZAJEDNICA

Planovi zaštite od elementarnih nepogoda državnih i privatnih preduzeća i zajednica izgrađuju se u skladu sa odredbama ovog plana zaštite od elementarnih nepogoda i usaglašeni su sa istim.

Planovi zaštite državnih i privatnih preduzeća i zajednica izrađuju se na osnovu procjene ugroženih od elementarnih nepogoda i drugih potreba i mogućnosti neophodnih za organizovanje zaštite od tih nepogoda, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i u roku utvrđenom u Zakonu.

13. RUKOVOĐENJE I AŽURIRANJE DOKUMENATA PLANA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Planom zaštite službe za rad i rukovođenje štabovima civilne zaštite, odnosno drugim organima koji u smislu Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, rukovode zaštitom od elementarnih nepogoda.

U ažuriranju planova zaštite od elementarnih nepogoda učestvuju Općinski organi, svaki u pitanju iz svog djelokruga.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-44-229/2000
Datum, 23.02.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol.

Na osnovu člana 14. Zakona o uzurpacijama ("Sl. list SRBiH", broj 6/78) i člana 4. Zakona o prometu nepokretnosti ("Sl. list SR BiH", broj 38/78) te člana 36. Statuta općine Kalesija na svojoj sjednici od 13.03.2000. godine, d o n o s i

O D L U K U

o gubljenju statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi

Član 1.

Utvrđuje se da je izgubilo status zemljište u opštoj upotrebi puta, i to:

- dio u površini od 35 m² od parcele označene sa kč. broj 2673 zvana "Glavni put za Barčiče" nekategorisani put u površini od 28257 m² upisana u pl. broj 223 KO Lipovice po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 378/6 zvana "Kuća s kućištem i dvorištem" u površini od 135 m² upisana u zk.ul. broj 922 KO Lipovice.

- dio u površini od 275 m² od parcele označene sa kč. broj 4047/1 zvana "Put u selu" nekategorisani u površini od 6157 m² i u cjelosti kč. broj 4047/2 zvana "Put u selu" u naravi kuća i zgrada u površini od 80 m² i dvorište u površini od 192 m² upisana u pl. broj 165 KO Kalesija po novom premjeru, a po starom premjeru označene sa kč. broj 1334/1 i 1334/21 upisane u zk.ul. Iskaz I KO Prnjavor.

- dio u površini od 324 m² od parcele označene sa kč. broj 3506 zvana "Za groblje" nekategorisani u površini od 18507 m² upisana u pl. broj 129 KO Hrasno po novom premjeru, a po starom premjeru označeno sa kč. broj 52/6-d upisana u zk.ul. broj 378 KO Hrasno.

- dio u površini od 6 m² od parcele označene sa kč. broj 2817 zvana "Krčevine Gaj" nekategorisani u površini od 48013 upisana u pl. broj 258 KO Vukovije po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 1396/1 KO Vukovije.

Član 2.

U odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina općine Kalesija brisat će se izvršeni upis navedenog zemljišta ove Odluke kao nekretnina u opštoj upotrebi - javno dobro putevi, a navedeno zemljište će se upisati kao društvena svojina u odgovarajući Zemljišno-knjižni uložak i

posjedovni list u kome je upisano zemljište čiji je nosilac prava korištenja i raspolaganja općina Kalesija.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine Kalesija".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-712/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

7

Na osnovu člana 198. Pravilnika o mobilizaciji oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine, Općinsko vijeće Kalesija, na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju organa za koordinaciju izvršenja mobilizacije

Član 1.

U Odluci u imenovanju organa za koordinaciju izvršenja mobilizacije Br. 01-012-430 od 19.12.1998. godine, u tački II stav 1. alineja 3. 4. i 5. mijenja se i glasi:

- "Šef Službe za poduzetništvo, budžet, stambeno-komunalne i inspeksijske poslove".
- "Šef Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove".
- "Predstavnik VJ 5159".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u "Službenom glasniku općine Kalesija".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-741/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

8

Na osnovu člana 3. i 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list SRBiH", 20/90) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj čistoći na području općine Kalesija

Član 1.

Član 3. Odluke o javnoj čistoći na području općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 3/96) mijenja se i glasi:

"Komunalne djelatnosti na području općine Kalesija mogu obavljati javno komunalno preduzeće, druga pravna ili fizička lica registrovana za obavljanje komunalne djelatnosti i pružanje komunalnih usluga (davaoci komunalnih usluga).

Općina ustupa na upravljanje i održavanje komunalne objekte i uređaje individualne i zajedničke potrošnje davaocu komunalnih usluga."

Član 2.

Iza člana 3. dodaje se član 3a koji glasi:
-"Komunalne djelatnosti individualne i zajedničke potrošnje na području općine Kalesija mogu vršiti davaoci komunalnih usluga iz člana 1. ove Odluke.

- Komunalne objekte tipa pijace, tržnice-zelene pijace i stočne pijace mogu graditi i na njima organizovati promet roba i usluga javno komunalno preduzeće, druga preduzeća i mjesne zajednice kao i fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost za obavljanje komunalnih usluga".

Član 3.

Ostali dio Odluke o javnoj čistoći na području općine Kalesija ostaje nepromijenjen.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku općine Kalesija".

9

Na osnovu člana 114. Zakona o prostornom uređenju, te člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 11.03.2000.godine, d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju i provođenju regulacionog plana Tojšići - Kalesija

Član 1.

Ovim planom utvrđuju se osnovni principi, uslovi i tehničko planerski normativi koji obezbjeđuju primjenu i sprovođenje koncepcije i teza regulacionog plana Tojšići, općina Kalesija.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prilozi regulacionog plana :

- Izvod iz situacije šireg područja općine Kalesija, R 1:2500,
- Postojeće stanje sa granicom obuhvata, R 1:1000,
- geodetski plan sa valorizacijom građevinskog fonda, R 1:1000
- Namjena površina i objekata, R 1:1000,
- Razmještenost i spratnost objekata, R 1:1000,
- Plan regulacije, R 1:1000,
- Plan parcelacije, R 1:1000,
- Plan nivelacije, R 1:1000,
- Prostorni raspored zelenila sa funkcionalnog aspekta, R 1:1000,
- Situacija saobraćaja sa uzdužnim profilima i normalnim profilima R 1:1000,
- Situacija vodovodne i kanizacione mreže R 1:1000,
- Situaciono rješenje elektro mreže R 1:1000, te smjernice i analize sa orjentacionim predmjerom i predračunom predviđenih radova.

Član 3.

Radi usklađivanja potreba stanovništva za stanovanjem, radom i rekreacijom, zaštitom i unapređenjem čovjekove sredine, u daljoj razradi urbanističko tehničke dokumentacije, primjenjivat će odredbe Zakona o prostornom uređenju i ove Odluke.

Član 4.

Izrada objekata može se vršiti samo na zemljištu koje je planom, odnosno Odlukom općine Kalesija utvrđeno kao građevinsko.

Član 5.

Potrebne saobraćajnice i druge infrastrukturne objekte na kompleksu izrađuje investitor, odnosno Općina, istovremeno sa izgradnjom kompleksa u obimu koji će obezbijediti normalno funkcionisanje naselja odnosno njegovog dijela.

Istovremeno sa izgradnjom saobraćajnica izgrađuju se i pločnici, zasađuju nasadi i drugi elementi predviđeni uz saobraćajnice.

Član 6.

Kod detaljne razrade svih oblika saobaćaja primjenjivati osnovne postavke Regulacionog plana date u grafičkim prilogima i tekstualnim prilogima, kao i odredbe osnovnog Zakona o javnom saobaćaju.

Član 7.

Uz javne zgrade obezbijediti odgovarajući broj mjesta za parkiranje osobnih vozila.

Uz glavne ulaze u ove objekte obavezno predvidjeti izgradnju rampi za potrebe ulaza osoba sa ograničenim sposobnostima kretanja.

Član 8.

Da bi se obezbijedili osnovni uslovi egzistencije stanovnika i zaposlenih, normalni uslovi funkcionisanja naselja i onemogućila izgradnja substandardne urbane opreme pri izgradnji i daljoj razradi urbanističko tehničke dokumentacije obezbijediti naročito :

- efikasno snabdijevanje vodom,
- minimum komunalnih instalacija, urbane opreme i zelenih površina u skladu sa planom,
- poštovati utvrđeni koeficijent izgrađenosti,

- obezbijediti uslove za saobraćaj pješaka i vozila u skladu sa planom,
- riješiti odstranjivanje otpadaka uz saglasnost nadležne institucije,
- zaštitu od buke ostvariti prema planu zaštite i uređenja sredine, kao i kod projektovanja objekata sa zvučnom izolacijom od najmanje 45 decibela.

Član 9.

U cilju zaštite naselja od elementarnih nepogoda, planom je utvrđena trasa regulacije rijeke Gribaje, te regulacija i zaštita postojećih potoka u samom naselju.

Na planiranim trasama regulacije zabranjuje se bilo kakva izgradnja.

Na dijelu korita koji nije obuhvaćen regulacijom utvrđuje se zaštitni pojas i to :

- 10 m' sa lijeve i desne strane korita rijeke Gribaje,
- 5,0 m' sa lijeve i desne strane korita potoka, na kojima se zabranjuje bilo kakva izgradnja objekata. Prije podizanja zaštitnih zidova i nasipa duž korita za koja se ne planira jednoobrazna regulacija, investitor je dužan zatražiti urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje.

Član 10.

Priprema građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekata obuhvata :

- pribavljanje građevinskog zemljišta uz rješavanje imovinskih odnosa,
- geodetsko premjeravanje zemljišta,
- geološka i geomehanička istraživanja zemljišta sa odgovarajućim analizama i izvještajem na trusnim područjima,
- regulisanje stambenih odnosa sa stanarima čiji se objekti uklanjaju,
- izvršiti uklanjanje postojećih objekata prema usvojenom planu,
- izvršiti asanacione radove (odvodnju, nasipanje, ravnjanje zemljišta, saniranje klizišta i sl.),

Član 11.

Uređenje građevinskog zemljišta izvršiti na osnovu regulacionog plana kao i detaljne urbanističko-tehničke dokumentacije.

Troškovi uređenja građevinskog zemljišta odredit će se na osnovu Programa uređenja građevinskog zemljišta. Ove troškove snosit će općina, mjesna zajednica, komunalne, radne i druge organizacije i investitori objekata koji će se graditi.

Troškove uređenje građevinskog zemljišta investitor će plaćati kod pribavljanja odobrenja za građenje, a obračunavat će se u urbanističkoj saglasnosti prema utvrđenim stvarnim troškovima uređenja za svaki m² korisnog prostora za izgradnju, nadziđivanje i dogradnju.

Član 12.

Za sve namjene prostora i objekata u užem urbanom području naselja, izraditi prema potrebi idejne projekte, a obavezno glavne projekte za izvođenje objekata i izvođenje uređenja prostora ili urbanističke projekte kompleksa.

Član 13.

Konstruktivni sistemi javnih i stambenih objekata moraju u svemu da odgovaraju svim propisima koji važe za posebne uslove u pogledu toplotne i akustične zaštite, kao i posebne zaštite od zemljotresnih i drugih razaranja.

Član 14.

U fazi realizacije regulacionog plana, obavezno je pridržavati se utvrđene građevinske linije, te horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta i prostora, spratnosti objekata, namjene površina i objekata.

Izuzetno na zahtjev investitora na individualnim stambenim parcelama, uz stručni nalaz Službe, može se dozvoliti proširenje gabarita objekta ako time neće biti ugrožen interes susjeda i ako to dozvoljavaju veličina građevinske parcele.

Ni u kom slučaju ne može se odstupiti od utvrđene građevinske linije.

Član 15.

U užem urbanom području, sve pomoćne prostorije u kolektivnim stambenim i poslovnim objektima (ostave, sušenje veša, smetljarnici, podstanice za centralno grijanje i dr.), riješiti u okviru datih gabarita objekta.

U širem urbanom području, a naročito u okviru individualnog stambenog dijela naselja, omogućiti gradnju pomoćnih prostora u podrumu objekata ili u okviru građevinske parcele, ako za to postoje prostorne mogućnosti o čemu će odlučiti nadležna općinska služba.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-788/00
Datum, 11.03.2000. godine

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

10

Na osnovu člana 114. Zakona o prostornom uređenju, te člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija " broj 9/98), općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 11.03.2000.godine, d o n o s i

O D L U K U

o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela regulacionog plana "Južna zona" Centar Kalesija

Član 1.

Ovim planom utvrđuju se osnovni principi, uslovi i tehničko planerski normativi koji obezbjeđuju primjenu i sprovođenje koncepcije i teza regulacionog plana Centar Kalesija, općina Kalesija.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prilozi regulacionog plana :

- Izvod iz situacije šireg područja općine Kalesija, R 1:2500,
- Postojeće stanje sa granicom obuhvata, R 1:1000,
- geodetski plan sa valorizacijom građevinskog fonda, R 1:1000
- Namjena površina i objekata, R 1:1000,
- Razmještenost i spratnost objekata, R 1:1000,
- Plan regulacije, R 1:1000,
- Prostorni raspored zelenila sa funkcionalnog aspekta, R 1:1000,
- Situacija saobraćaja R 1:1000,

Član 3.

Radi usklađivanja potreba stanovništva za stanovanjem, radom i rekreacijom, zaštitom i

unapređenjem čovjekove sredine, u daljoj razradi urbanističko tehničke dokumentacije, primjenjivat će odredbe Zakona o prostornom uređenju i ove Odluke.

Član 4.

Izrada objekata može se vršiti samo na zemljištu koje je planom, odnosno Odlukom općine Kalesija utvrđeno kao građevinsko.

Član 5.

Potrebne saobraćajnice i druge infrastrukturne objekte na kompleksu izrađuje investitor, odnosno Općina, istovremeno sa izgradnjom kompleksa u obimu koji će obezbijediti normalno funkcionisanje naselja odnosno njegovog dijela.

Istovremeno sa izgradnjom saobraćajnica izgrađuju se i pločnici, zasađuju nasadi i drugi elementi predviđeni uz saobraćajnice.

Član 6.

Kod detaljne razrade svih oblika saobraćaja primjenjivati osnovne postavke Regulacionog plana date u grafičkim priložima i tekstualnim priložima, kao i odredbe osnovnog Zakona o javnom saobraćaju

Član 7.

Uz javne zgrade obezbijediti odgovarajući broj mjesta za parkiranje osobnih vozila. Uz glavne ulaze u ove objekte obavezno predvidjeti izgradnju rampi za potrebe ulaza osoba sa ograničenim sposobnostima kretanja.

Član 8.

Da bi se obezbijedili osnovni uslovi egzistencije stanovnika i zaposlenih, normalni uslovi funkcionisanja naselja i onemogućila izgradnja substandardne urbane opreme pri izgradnji i daljoj razradi urbanističko tehničke dokumentacije obezbijediti naročito :

- efikasno snabdijevanje vodom,
- minimum komunalnih instalacija, urbane opreme i zelenih površina u skladu sa planom,
- poštovati utvrđeni koeficijent izgrađenosti,
- obezbijediti uslove za saobraćaj pješaka i vozila u skladu sa planom,

- riješiti odstranjivanje odpadaka uz saglasnost nadležne institucije,
- zaštitu od buke ostvariti prema planu zaštite i uređenja sredine, kao i kod projektovanja objekata sa zvučnom izolacijom od najmanje 45 decibela.

Član 9.

U cilju zaštite naselja od elementarnih nepogoda, te obezbjeđenje minimalnih uslova za funkcionisanje centra grada u svim njegovim funkcijama (školstvo, zdravstvo, administrativni, kulturni i trgovački centar općine i grada, primjenjivat će se grafički prilozi osnovnog regulacionog plana "Južna zona " Kalesija u dijelu osnovne infrastrukture : vodovod, kanalizacija, saobraćaj, elektro-mreža, toplifikacija naselja.

Član 10.

Priprema građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekata obuhvata :

- pribavljanje građevinskog zemljišta uz rješavanje imovinskih odnosa,
- geodetsko premjeravanje zemljišta,
- geološka i geomehanička istraživanja zemljišta sa odgovarajućim analizama i izvještajem na trusnim područjima,
- regulisanje stambenih odnosa sa stanarima čiji se objekti uklanjaju ili nadziđuju,
- izvršiti asanacione radove (odvodnju, nasipanje, ravnanje zemljišta, i sl.).

Član 11.

Uređenje građevinskog zemljišta izvršiti na osnovu regulacionog plana kao i detaljne urbanističko-tehničke dokumentacije.

Troškovi uređenja građevinskog zemljišta odredit će se na osnovu Programa uređenja građevinskog zemljišta. Ove troškove snosit će općina, mjesna zajednica, komunalne, radne i druge organizacije i investitori objekata koji će se graditi.

Troškove uređenje građevinskog zemljišta investitor će plaćati kod pribavljanja odobrenja za građenje, a obračunavat će se u urbanističkoj saglasnosti prema utvrđenim stvarnim troškovima uređenja za svaki m² korisnog prostora za izgradnju, nadziđivanje i dogradnju.

Član 12.

Za sve namjene prostora i objekata u obuhvatu plana, izraditi idejne projekte, a obavezno glavne projekte za izvođenje objekata i izvođenje uređenja prostora ili urbanističke projekte kompleksa.

Član 13.

Konstruktivni sistemi javnih i stambenih objekata moraju u svemu da odgovaraju svim propisima koji važe za posebne uslove u pogledu toplotne i akustične zaštite, kao i posebne zaštite od zemljotresnih i drugih razaranja.

Član 14.

U fazi realizacije regulacionog plana, obavezno je pridržavati se utvrđene građevinske linije, te horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta i prostora, spratnosti objekata, namjene površina i objekata.

Izuzetno na zahtjev investitora na individualnim stambenim parcelama, uz stručni nalaz Službe, može se dozvoliti proširenje gabarita objekta ako time neće biti ugrožen interes susjeda i ako to dozvoljavaju veličina građevinske parcele.

Ni u kom slučaju ne može se odstupiti od utvrđene građevinske linije.

Član 15.

Sve pomoćne prostorije u kolektivnim stambenim i poslovnim objektima (ostave, sušenje veša, smetljarnici, podstanice za centralno grijanje i dr.), riješiti u okviru datih gabarita objekta.

Član 16.

Svi privremeni poslovni objekti postavljat će se samo izuzetno, na zemljištu naznačenom u planu, kakao je to propisano u Zakonu o građevinskom zemljištu.

Član 17.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku općine Kalesija.

OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-789/00
Datum, 11.03.2000.godine

OPĆINSKOG VIJEĆA
Halilović Hazim, dipl.pol. s.r.

11

Na osnovu člana 67. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86) i člana 36. tačke 2. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija, na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju osnovice za izračunavanje naknade i visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine građevine po zonama u 2000. godini

Član 1.

U članu 6. Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje naknade i visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine građevine po zonama u 2000. godini ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/2000) iza stava 1. dodaju se 2 nova stava koji glase:

"Subjekti od tačke 1 do 4 ovog člana se oslobađaju obaveze plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju objekata za vlastite potrebe po važećim standardima i to maksimalno do 100 m² korisnog

stambenog prostora i do 100 m² korisnog poslovnog prostora.

"U slučaju otuđenja objekta ili dijela objekta oslobođenog od plaćanja naknade po osnovu ove Odluke, investitor je dužan platiti puni iznos naknade koje je bio oslobođen".

Član 2.

Ostali dio Odluke ostaje nepromijenjen.

Član 3.

Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku općine Kalesija".

OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-790/00
Datum, 11.03.2000. godine

OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

12

I Z V J E Š T A J

o provođenju odluke o Budžetu općine Kalesija
za period I – XII 1999.godine

Izvještaj o provođenju odluke o budžetu općine
Kalesija za period I – XII.1999.godinu sadrži :

Ukupne prihode u iznosu 4.051.297,76 KM

od toga

Raspoređeno za utvrđene
namjene 4.086.443,24 “

Višak rashoda 35.145,48 “

Prihodi po izvorima i vrstama i raspored
prihoda na osnovne namjene utvrđeni su u
Bilansu budžeta općine Kalesija za period od
01.01. do 31.12.1999.godine.

BILANS BUDŽETA
OPĆINE KALESIJA PO IZVORIMA I VRSTAMA
PRIHODA I RASPORED PRIHODA
NA OSNOVNE NAMJENE ZA PERIOD 01.01. DO
31.12.1999.GODINE

Broj računa kontnog plana	PRIHODI	KM
1	2	3
700000	<u>PRIHODI</u>	
710000	Prihodi od poreza	1.377.390,00
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	78.088,98
711111	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnost	150,50
711113	Porez od autorskih prava	444,60
	SVEGA GRUPA 711	78.684,08
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja	229.142,85
713112	Porez na plaću od fizičkih lica	24.361,52
713113	Porez na dodatna primanja	29.254,86
	SVEGA GRUPA 713:	282.759,23
714111	Porez na imovinu	198.379,00
714121	Porez na naslijeđa i darove	19.373,30
714131	Porez na promet nepokretnosti	283.008,50

	SVEGA GRUPA 713:	500.760,80
715100	Porez na promet proizvoda	162.467,91
715140	Porez na promet usluga	352.717,98

	SVEGA GRUPA 715:	515.185,89
	UKUPNO POREZNI PRIHODI:	1.377.390,00

720000	NEPOREZNI PRIHODI	592.041,48
721121	Prihodi od zemljišne rente	53.330,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	51.234,60
721211	Prihodi od kamata na depozite u banci	496,47

	SVEGA GRUPA 721:	105.061,07
722130	Administrativne takse	108.575,60
721122	Komunalne takse	68.798,66
722532	Naknade za upotrebu cesta	31.746,56
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	277.799,87

	SVEGA GRUPA 732:	2.081.926,00
	UKUPNO TEKUĆE POTPORE I GRANTOVI	2.081.926,00
	UKUPNI PRIHODI	4.051.297,76

RASPORED PRIHODA

600000	<u>RASHODI</u>	
610000	TEKUĆI IZDACI	
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	609.585,19
611200	Naknade troškova zaposlenih i vijećnika	260.320,01
612100	Doprinosi poslodavca	73.764,34
613000	Izdaci za materijal i usluge	393.978,64
614000	Tekući grantovi	2.513.725,21

	SVEGA GRUPA 61:	3.851.373,39
--	-----------------	--------------

680000	Doznake nižim potrošačkim jedinicama	49.939,05
688000	Doznake za kapitalne izdatke	185.130,80

	SVEGA GRUPA 68:	235.069,85
--	-----------------	------------

	UKUPNO RASHODI:	4.086.443,24
--	-----------------	--------------

Izdaci u budžetu u iznosu od 4.086.443,24 KM
raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu kako
slijedi:

Razdjel	Ekonomski kod	Naziv korisnika	Pozicija	Ukupno
---------	------------------	--------------------	----------	--------

I SLUŽBA ZA DUZETNIŠTVO, BUDŽET, STAMBENO-KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE		
611000	Bruto plaće i naknade	609.585,19
611110	Neto plaće i naknade	396.241,34
611120	Porezi iz plaća	37.423,69
611131	Doprinosi na teret uposlenih	175.920,16
611200	Naknade troškova zaposlenih i vijećnika	260.320,01
611211	Naknade za prevoz na posao	19.249,50
611221	Naknade za topli obrok	88.002,00
611224	Regres za godišnji odmor	
611226	Jubilarne nagrade	5.000,00
611230	Naknade za privremene i povremene poslove	48.711,19
611240	Naknade vijećnika	99.357,32
<hr/>		
SVEGA GRUPA 611:		869.905,20
612111	Doprinosi poslodavca	73.764,34
<hr/>		
SVEGA GRUPA 612:		73.764,34
613000	Izdaci za materijal i usluge	393.979,64
613111	Troškovi prevoza u zemlji	7.164,00
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	4.119,00
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	9.710,00
613211	Izdaci za električnu energiju	8.469,00
613213	Izdaci za centralno grijanje	19.662,48
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.062,00
613322	Izdaci za telefonske usluge	24.165,00
613329	Izdaci za komunalne usluge	45.456,08
613333	Usluge odvodnje u zanatskom centru	24.000,00
613410	Administrativni materijal	45.605,77
613485	Ostali materijal	1.760,00
613510	Gorivo za prevoz	32.851,72
613523	Registracija motornih vozila	1.533,99
613613	Unajmljivanje skladišnog prostora	16.041,00
613711	Materijal za opravku zgrada	167,00
613712	Materijal za opravku opreme	490,50
613721	Usluge održavanja zgrada	563,00
613722	Usluge održavanja opreme	240,00
613723	Usluge održavanja vozila	13.299,30
613813	Osiguranje vozila	1.686,00
613822	Izdaci platnog prometa	8.594,90
613911	Usluge medija	46.923,00
613912	Usluge štampanja	20.730,00
613914	Usluge reprezentacije	32.039,00
613915	Usluge reklame	5.665,90
613923	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	9.540,00
613924	Izdaci za stručne ispite	1.040,00
613991	Ostale usluge	1.560,00
613992	Usluge izrade projektne dokumentacije	6.450,00
613993	Sudske kamate i troškovi	391,00
<hr/>		
SVEGA GRUPA 613:		393.979,64

614000	Tekući grantovi	2.513.724,21
614117	Grantovi mjesnim zajednicama	2.158.178,23

614221	Naknade šteta od elementarnih nep.	86.626,00
614229	Isplate za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih	15.878,10
614232	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	37.140,68
614233	Izdaci za raseljene osobe	32.000,00
614234	Isplate stipendija	9.900,00
614311	Grantovi političkim strankama	26.348,00
614312	Organizacija poginulih boraca	10.000,00
614313	Organizacija RVI	10.000,00
614314	Islamska zajednica	6.100,00
614315	Jed. organizacija boraca	4.000,00
614316	Organizacija demobilisanih boraca	5.000,00
614317	Klub patriotske lige	5.000,00
614318	Udruženje prognanika "Gornja Spreča"	5.000,00
614319	Udruženje priznanja "Zlatni ljiljan"	1.000,00
614320	Sportska udruženja	56.678,20
614321	Dječija ambasada	120,00
614322	Udruženje Logoraša	500,00
614323	Preporod Kalesija	1.100,00
614324	Lokalna izborna komisija	6.200,00
614413	Intervencije u privredi	22.855,00
614414	Udruženje EKO-Zeleni	500,00
614415	Lovački društvo	1.000,00
614416	Udruženje penzionera	600,00
614500	Subvencije privatnim preduzećima	12.000,00

SVEGA GRUPA 614: 2.513.724,21

680000	Doznake nižim potrošačkim jedinicama	49.939,05
681111	Neto plaće i naknade	23.388,00
681112	Porezi na plaće	3.860,00
681113	Doprinosi na teret zaposlenih	11.008,00
681211	Doprinosi na teret poslodavca	4.111,00
681300	Izdaci za materijal i usluge	7.572,05

SVEGA GRUPA 681: 49.939,05

688000	Doznake za kapitalne izdatke	185.130,80
688111	Nabavka zemljišta	90.533,00
688121	Nabavka građevina	84.605,00
688131	Nabavka opreme	9.992,80

SVEGA GRUPA 688: 185.130,80

UKUPNO RASHODI: 4.086.443,24

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 TUZLANSKI KANTON
 OPĆINA KALESIJA
 OPĆINSKO VIJEĆE
 Broj: 01-14-355/00
 Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
 OPĆINSKOG VIJEĆA
 Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

O B R A Z L O Ž E N J E

Izveštaja o provođenju odluke o provođenju odluke o budžetu općine Kalesija za period od 01.01.1999. do 31.12.1999. godine.

Zakonski osnov za podnošenje izvještaja o realizaciji Godišnjeg obračuna budžeta općine Kalesija za period januar- decembar 1999. godine sadržan je odredbama člana 33. i 36. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U periodu januar-decembar 1999. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 4.051.297,04 KM, ukupni rashodi u iznosu od 4.086.443,24 KM. U ovom periodu ostvaren je višak rashoda u iznosu od 35.145,48 koji je pokriven iz sredstava rezervi.

Pregled prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna dat je u bilansu Godišnjeg obračuna budžeta po izvorima i vrstama prihoda i raspored rashoda na osnovne i bliže namjene.

Prihodi od 4.051.297,76 KM ostvareni su iz Poreznih prihoda 1.377.390,00 KM, Neporeznih prihoda 591.981,76 KM i Tekućih potpora i grantova 2.081.926,00 KM.

Raspoređena sredstva u Godišnjem obračunu općine Kalesija od 4.086.443,24 KM odnose se na plaće zaposlenih 609.585,19 ili 100% u odnosu na planirana sredstva. Naknade troškova zaposlenih 160.962,69 ili 84,27%, Naknade vijećnika 99.357,32 KM ili 95,07 %, Doprinosi poslodavca 73.764,34 KM ili 100,00 %, Izdaci za materijal i usluge 393.979,64 KM ili 94,55% , Tekući grantovi 2.513.724,21 KM ili 72,58%, Doznake nižim potrošačkim jedinicama 49.939,05 KM ili 96,03% i Doznake za kapitalne izdatke 185.130,80 KM ili 90,31 % .

Služba za poduzetništvo,
budžet,
stambeno komunalne i
inspeksijske poslove

13

Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86, 9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Od ZZ "Voćar" Kalesija, izuzima se dio u površini od 9 m2 od parcele označene sa kč. broj 488/2 zvana "Bare" kuća i zgrada u površini od 259 m2 i ekonomsko dvorište u površini od 521 m2 upisana u pl. broj 1105 KO Tojšići po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 637/2 KO Vukovije, u cilju postavljanja objekta od općeg interesa, te privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija, po pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će uknjižbu prava raspolaganja na zemljištu iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist općine Kalesija.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu zahtjeva Elektrodistribucije Tuzla od 10.02.2000. godine i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja.

Izlaskom na lice mjesta i na osnovnu službene evidencije, konstatuje se da se nekretnine navedene u tački "1" dispozitiva ovog rješenja, vode kao posjed ranijeg korisnika, te u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa i privođenja nekretnina traženoj namjeni, riješeno je kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se bez naknade.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-780/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

14

Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl .list SRBiH", broj 34/86, 9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Od Mjesne zajednice Seljublje iz Seljublja, izuzima se u cjelosti parcela označena sa kč. broj 1189 zvana "Krčevina" pašnjak 3. klase u površini od 10840 m2 upisana u pl. broj 957 KO Hrasno po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 1484 upisana u zk.ul. broj 1053 KO Hrasno, a iz razloga što iste nekretnine nisu privedene namjenama za koje su ranije izuzete.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija, po pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će uknjižbu prava raspolaganja na zemljištu iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist općine Kalesija.

Obrazloženje

Na osnovu zahtjeva Medžlisa islamske zajednice Kalesija od 13.09.1999. godine i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja, a u cilju privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

Izlaskom na lice mjesta i na osnovnu službene evidencije, konstatuje se da se nekretnine navedene u tački "1" dispozitiva ovog rješenja, vode kao posjed ranijeg korisnika, iste su bile predviđene za izgradnju škole čija namjena do danas nije realizovana, gdje je raniji korisnik svojom Odlukom broj 178/99 od 26.11.1999. godine dao saglasnost za izuzimanje navedenih nekretnina te u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa riješeno je kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se bez naknade.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-781/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

15

Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl .list SRBiH", broj 34/86, 9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Od DD "TRGOVINE" Kalesija iz Kalesije izuzima se dio u površini od 617 m2 (površina od 553 m2 i 64 m2) od parcele označene sa kč. broj 488/1 zvana "Bare" kuća i zgrada u površini od 65 m2 i pašnjak 2. klase u površini od 2803 m2 upisana u pl. broj 115 KO Tojšići po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 637/1 dio i 635/1 dio KO Vukovije, u cilju stvaranja uslova za nesmetane komunikacije.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Odsjek za katastar općine Kalesija, po pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će uknjižbu prava raspolaganja na zemljištu iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist općine Kalesija.

Obrazloženje

Na osnovu ukazane potrebe i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u postupku privatizacije i stvaranja uslova za nesmetane komunikacije.

Izlaskom na lice mjesta i na osnovnu službene evidencije, konstatuje se da se nekretnine navedene u tački "1" dispozitiva ovog

rješenja, vode kao posjed ranijeg korisnika, te u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa u postupku privatizacije i stvaranja uslova za nesmetane komunikacije, riješeno je kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se bez naknade.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-782/00

Hazim Halilović dipl. pol. s.r.

Datum, 11.03.2000. godine

16

Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86, 9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće Kalesija na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Od Jusufagić Hasana sina Fetije iz Kalesije izuzimaju se u cjelosti parcele označene sa kč. broj 324/4 zvana "Gladovo" njiva 6. klase u površini od 659 m² i kč. broj 324/5 zvana "Gladovo" njiva 6. klase u površini od 564 m² upisane u pl. broj 168 KO Kalesija grad po novom premjeru, a po starom premjeru označene sa kč. broj 2025/17 zvana oranica "Gladovo" u površini od 659 m² i kč. broj 2025/24 zvana oranica "Gladovo" u površini od 564 m² upisane u zk. ul. broj 3345 KO Prnjavor, u cilju sprovođenja urbanističkog plana, te privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se uz naknadu koja će biti određena u posebnom postupku.

3. Zemljišno knjižni ured i Odsjek za katastar općine Kalesija, po pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će uknjižbu prava raspolaganja na zemljištu iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist općine Kalesija.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Odluke o građevinskom zemljištu koje postaje društvena svojina ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 4/86 i 1/88) i zaključaka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja, u cilju privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

Izlaskom na lice mjesta i na osnovnu službene evidencije, konstatuje se da se nekretnine navedene u tački "1" dispozitiva ovog rješenja, vode kao posjed ranijeg korisnika, na istim je izgrađen objekat od opšteg interesa, te u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za pomenute nekretnine, riješeno je kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja izuzimaju se uz naknadu koja će biti određena u posebnom postupku.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-802/00

Hazim Halilović dipl. pol. s.r.

Datum, 11.03.2000. godine

17

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86, 9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Hamzić Safetu sinu Mustafe iz Miljanovaca dodjeljuje se na korištenje dio u površini od 6 m² od parcele označene sa kč. broj 2127/13 zvana "Bijeljevac" gradilište u površini od 56 m² upisana u pl. broj 145 KO Miljanovci po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa dio kč. broj 3800/114 KO

Miljanovci, u cilju usaglašavanja površina na licu mjesta sa idejnom projektnom dokumentacijom.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje po cijeni od 40,00 KM po 1 m².

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Hamzić Safeta sina Mustafe iz Miljanovaca sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o Ź e n j e

Na osnovu zahtjeva Hamzić Safeta sina Mustafe iz Miljanovaca i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje u svrhu usaglašavanja površina na licu mjesta sa idejnom i projektnom dokumentacijom.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, iste čine sastavni dio parcele označene sa kč. broj 2127/13 u ukupnoj površini od 56 m², te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina podnosiocu zahtjeva i samim tim usaglašavanje istih sa idejnom i projektnom dokumentacijom, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje po cijeni od 40,00 KM po 1 m².

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-714/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

18

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36.

Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Hodžić Mehmedu sinu Ferida iz D. Vukovija dodjeljuje se na korištenje dio u površini od 6 m² od parcele označene sa kč. broj 2817 zvana "Krčevine Gaj" nekategorisani u površini od 48013 m² upisana u pl. broj 258 KO Vukovije po novom promjeru, a po starom promjeru označena sa dio kč. broj 1396/1-dio upisana u KO Vukovije, u svrhu proširenja postojećeg placa za izgradnju poslovnog objekta.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje po cijeni od 17,00 KM po 1 m², a prema Odluci o cijeni građevinskog zemljišta.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Hodžić Mehmeda sina Ferida iz D. Vukovija sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o Ź e n j e

Na osnovu zahtjeva Hodžić Mehmeda sina Ferida iz D. Vukovija za dodjelu nekretnina na korištenje i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje u svrhu proširenja postojećeg placa na kojem je sagradio poslovni objekat.

Provjerom stanja na traženim nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da se dodijeljene nekretnine vode u posjedu općine Kalesija, iste su u neposrednom dodiru sa nekretninama podnosioca zahtjeva, te nema smetnji za dodjelu istih na korištenje, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje po cijeni od 17,00 KM po 1 m², a prema Odluci o cijeni građevinskog zemljišta usvojene od strane Općinskog vijeća.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod

Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-715/00

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

Datum, 11.03.2000. godine

19

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Sadiković Abazu sinu Alije iz Kalesije dodjeljuje se na korištenje u cjelosti parcela označena sa kč. broj 85/8 zvana "Kalesija grad" njiva 5. klase u površini od 80 m² upisana u pl. broj 61 KO Kalesija grad po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 1543/3 upisana u zk.ul. broj 1594 KO Prnjavor, u cilju usaglašavanja nekretnina sa regulacionim i urbanističkim planom općine Kalesija.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje uz naknadu i to po cijeni od 25,00 KM po 1 m² u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Kalesija o utvrđivanju naknade za građevinsko zemljište u društvenoj svojini broj 01-05-2-605/99 od 31.05.1999. godine.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Sadiković Abaza sina Alije iz Kalesije sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o Ź e n j e

Na osnovu zahtjeva Sadiković Abaza sina Alije od 23.12.1999. godine i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija,

pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje, a u cilju usaglašavanja nekretnina sa regulacionim planom općine Kalesija.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, iste su po urbanističkom planu sastavni dio nekretnina podnosioca zahtjeva, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina u gornju svrhu, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje po cijeni od 25,00 KM po 1 m² u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Kalesija navedenom u tački "2" dispozitiva rješenja.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-716/00

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

Datum, 11.03.2000. godine

20

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. SZR ZIDARSKO-FASADERSKA "OBNOVA" Prnjavor vl. Huremović Sead iz Prnjavora dodjeljuje se na korištenje u cjelosti parcela označena sa kč. broj 1216/19 zvana "Lugovi" njiva 5. klase u površini od 1842 m² upisana u pl. broj 706 KO Prnjavor po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 2035/327 upisana u KO Prnjavor, u cilju izgradnje kapaciteta za otkup, proizvodnju i prodaju željeza.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuju se na korištenje uz naknadu koja će biti određena u posebnom postupku, a uslovi korištenja će biti regulisani posebnim ugovorom.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist SZR Zidarsko-fasaderska "Obnova" Prnjavor sa dijelom od 1/1 a po pravosnažnosti istog.

Obrazloženje

Na osnovu zahtjeva SZR "Obnova" Prnjavor od 27.10.1999. godine i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje, a u svrhu izgradnje kapaciteta za otkup, proizvodnju i prodaju željeza.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, na istim je po regulacionom planu opštine Kalesija predviđena izgradnja industrijskih kapaciteta, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina u gornju svrhu, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje uz naknadu koja će biti regulisana u posebnom postupku, a uslovi korištenja nekretnina će biti precizirani posebnim ugovorom.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-742/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

21

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj

34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Medžlisu islamske zajednice Kalesija - Džemat Seljublje dodjeljuju se na korištenje nekretnine označene sa kč. broj 1189 zvana "Krčevina" pašnjak 3. klase u površini od 10840 m2 upisana u pl. broj 957 KO Hrasno po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 1484 upisana u zk.ul. broj 1053 KO Hrasno, u svrhu privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuju se na korištenje bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Medžlisa islamske zajednice Kalesija, Džemat Seljublje sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

Obrazloženje

Na osnovu zahtjeva Medžlisa islamske zajednice Kalesija od 13.09.1999. godine i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje u svrhu privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, iste su ranije izuzete od podnosioca zahtjeva u svrhu izgradnje škole, to nema smetnji za vraćanje nekretnina podnosiocu zahtjeva, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje bez naknade.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-749/00
Datum, 11.03.2000. godine

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

22

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Husić Neziru sinu Rame iz G. Hrasna dodjeljuje se na korištenje dio u površini od 324 m² od parcele označene sa kč. broj 3506 zvana "Za groblje" nekategorisani u površini od 18507 m² upisana u pl. broj 129 KO Hrasno po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 52/6 upisana u zk.ul. broj 378 KO Hrasno, u svrhu odlaganja i smještaja poljoprivrednih proizvoda.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje uz naknadu i to po cijeni od 7,00 KM po 1 m².

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Husić Nezira sina Rame iz G. Hrasna sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu zahtjeva Hodžić Mehmeda sina Ferida iz G. Hrasna te zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje u svrhu odlaganja i smještaja poljoprivrednih proizvoda.

Provjerom stanja na traženim nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da se dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed skupštine opštine Kalesija, iste nisu na

smetnji javnim komunikacijama i nemaju svrhu opšte upotrebe, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina u gornju svrhu, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje po cijeni od 7,00 KM po 1 m².

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-744/00
Datum, 11.03.2000. godine

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

23

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Mešić Miralemu sinu Ibrahima iz G. Rainaca dodjeljuje se na korištenje dio u površini od 500 m² od parcele označene sa kč. broj 898/3 zvana "Aero klub" pašnjak 4. klase u površini od 69735 m² upisana u pl. broj 201 KO Rainci Donji po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 5625/1 upisana u zk.ul. broj 904 KO Prnjavor, u svrhu izgradnje stambeno porodičnog objekta, sa zabranom otuđenja ovih nekretnina.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Mešić Miralema sina Ibrahima iz G. Rainaca sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o Ź e n j e

Na osnovu zahtjeva Mešić Miralema sina Ibrahima iz G. Rainaca za dodjelu nekretnina na korištenje i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje u svrhu izgradnje stambeno porodičnog objekta licu izuzetno slabog materijalnog stanja.

Provjerom stanja na traženim nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da se dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, iste su pogodne za izgradnju pomenutog objekta, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina podnosiocu zahtjeva, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje bez naknade.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-745/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

24

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Kulanić Almiri kćeri Avde udovi Envera iz Tojšića dodjeljuje se na korištenje dio u površini od 500 m² od parcele označene sa kč. broj 898/3 zvana "Aero klub" pašnjak 4. klase u površini od 69735 m² upisana u pl. broj 201 KO Rainci Donji po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 5625/1

upisana u zk.ul. broj 904 KO Prnjavor, u svrhu izgradnje stambeno porodičnog objekta, sa zabranom otuđenja ovih nekretnina.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Kulanić Almire kćeri Avde udove Envera iz Tojšića sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o Ź e n j e

Na osnovu zahtjeva Kulanić Almire kćeri Avde udove Envera iz Tojšića za dodjelu nekretnina na korištenje i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje u svrhu izgradnje stambeno porodičnog objekta, ženi poginulog borca.

Provjerom stanja na traženim nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da tražene nekretnine nisu mogle biti dodijeljene na korištenje zbog neusvojenog urbanističkog plana za mjesto Tojšići i namjenski određene lokacije u širem okruženju, te su imenovanoj dodijeljene druge nekretnine na lokalitetu Zates u površini navedenoj u tački "1" dispozitiva ovog rješenja, gdje se istoj rješava pitanje placa za rješavanje stambenog pitanja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje bez naknade.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-746/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

25

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl.

glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Udruženju građana "ROMI" Kalesija registrovani kod Ministarstva pravde rješenjem broj 06-213-12127/97 od 01.09.1997. godine, dodjeljuje se na korištenje dio u površini od 276 m² od parcele označene sa kč. broj 350/6 zvana "Karlovača" pašnjak 3. klase u površini od 1833 m² upisana u pl. broj 61 KO Kalesija grad po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 2034/25 upisana u zk.ul. broj 4262 KO Prnjavor, u svrhu privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuju se na korištenje bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist Udruženja građana "Romi" Kalesija sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu zahtjeva UG "ROMI" Kalesija za dodjelu nekretnina na korištenje i zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje u svrhu privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, iste se nalaze uz naseljeno mjesto Olanovca i pogodne su za izgradnju pomenutog objekta, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina podnosiocu zahtjeva, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje bez naknade.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod

Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-05-2-747/00

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

Datum, 11.03.2000. godine

26

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. JP PTT saobraćaja BiH Direkcija PTT saobraćaja Tuzla dodjeljuju se na raspolaganje nekretnine označene sa kč. broj 324/5 zvana "Gladovo" njiva 6. klase u površini od 564 m² i kč. broj 325/7 zvana "Gaj" njiva 6. klase u površini od 294 m² upisane u pl. broj 61 KO Kalesija grad po novom premjeru, a po starom premjeru označene sa kč. broj 2025/24 zvana oranica "Gladovo" u površini od 564 m² upisana u zk.ul. broj 3345 KO Prnjavor i kč. broj 2023/4 zvana oranica "Gaj" u površini od 294 m² upisana u zk.ul. broj 1614 KO Prnjavor, u svrhu privođenja nekretnina trajnoj namjeni.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuju se na raspolaganje po cijeni od 25,00 KM po 1 m² (II zona po Odluci o cijeni građevinskog zemljišta).

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava raspolaganja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist "Direkcije PTT saobraćaja" Tuzla sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog, i uplate ukupnog iznosa na žiro račun Općine Kalesija broj 12296-630-42.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu zahtjeva "Direkcije PTT Saobraćaja" Tuzla za dodjelu nekretnina na raspolaganje te zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na raspolaganje u svrhu privođenja nekretnina trajnoj namjeni u skladu sa urbanističkim planom općine Kalesija.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, na istim je sagrađen objekat pošte, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za pomenute nekretnine, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na raspolaganje po cijeni od 25,00 KM/m², a prema Odluci o određivanju cijene građevinskog zemljišta usvojene od strane Općinskog vijeća Kalesija.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-748/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

27

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. JU Osnovna škola "Kalesija" iz Kalesije dodjeljuje se na korištenje u cjelosti parcela označena sa kč. broj 4047/2 zvana "put u selu" kuća i zgrada u površini od 80 m² i dvorište u površini od 192 m² i dio u površini od 275 m²

od parcele označene sa kč. broj 4047/1 zvana "Put u selu" nekategorisani u površini od 6157 m² upisane u PL. broj 165 KO Kalesija po novom premjeru, a po starom premjeru označene sa kč. broj 1334/21 zk.ul. broj Iskaz I KO Prnjavor, u cilju izgradnje školskog objekta, područne četvororazredne škole.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuju se na korištenje bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava korištenja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist JU Osnovna škola "Kalesija" iz Kalesije sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu zahtjeva JU Osnovna škola Kalesija od 16.12.1999. godine i zahtjeva MZ Kalesija Gornja, te zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na korištenje, a u cilju izgradnje četvororazredne škole.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, iste su pogodne za izgradnju četvororazredne škole čija je izgradnja u toku, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina u gornju svrhu, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na korištenje bez naknade.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-792/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

28

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana

15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Preduzeće u mješovitoj svojini "Trgovina na veliko i malo" DD Kalesija, dodjeljuje se na raspolaganje dio u površini od 35 m² od parcele označene sa kč. broj 2673 zvana "Glavni put za Barčiće" nekategorisani put u površini od 28257 m² upisana u pl. broj 223 KO Lipovice po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 378/6 zvana "Kuća sa kućištem i dvorištem" u površini od 135 m² (suvlasništvo) upisano u zk. ul. broj 922 KO Lipovice, u cilju prikazivanja faktičkog stanja u postupku privatizacije.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuju se na raspolaganje bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava raspolaganja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist preduzeća u mješovitoj svojini "Trgovina na veliko i malo" DD Kalesija sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

Obrazloženje

Na osnovu zahtjeva Preduzeća u mješovitoj svojini "Trgovina na veliko i malo" Kalesija od 21.01.2000. godine te zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na raspolaganje, radi priznavanja faktičkog stanja u postupku privatizacije.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, na istim je izgrađen objekat tipa prodavnica čiji je stvarni posjednik podnosilac zahtjeva, te nema smetnji, a za postupak privatizacije, za dodjelu navedenih nekretnina u gornju svrhu, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na raspolaganje bez naknade.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 TUZLANSKI KANTON
 OPĆINA KALESIJA
 OPĆINSKO VIJEĆE
 Broj: 01-05-2-793/00
 Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
 OPĆINSKOG VIJEĆA
 Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

29

Na osnovu člana 47. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. list SRBiH", broj 34/86,9/92, 19/92, 17/93, 6/94 i 13/94), člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1/88) i člana 36. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinsko vijeće na sjednici od 11.03.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. JP "Elektroprivreda BiH" "Elektro-distribucija" Tuzla, dodjeljuje se na raspolaganje dio u površini od 9 m² od parcele označene sa kč. broj 488/2 zvana "Bare" kuća i zgrada u površini od 259 m² i ekonomsko dvorište u površini od 521 m² upisana u pl. broj 1105 KO Tojšići po novom premjeru, a po starom premjeru označena sa kč. broj 637/2 KO Vukovije u svrhu postavljanja nove KATS 10(20) / 0,4 KV, a umjesto dotrajale stubne trafo stanice.

2. Nekretnine iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuju se na raspolaganje bez naknade.

3. Zemljišno knjižni ured i Ured za katastar općine Kalesija izvršit će prenos prava raspolaganja na nekretninama iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja u korist "Elektrodistribucija" Tuzla sa dijelom od 1/1, a po pravosnažnosti istog.

Obrazloženje

Na osnovu zahtjeva "Elektrodistribucije" Tuzla od 10.02.2000. godine te zaključka Kabineta općinskog načelnika, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija,

pokrenula je postupak oko dodjele nekretnina na raspolaganje u svrhu postavljanja nove KATS 10(20) / 0,4 KV.

Provjerom stanja na nekretninama, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Kalesija, izlaskom na lice mjesta konstatuje, da su dodijeljene nekretnine uknjižene kao posjed Skupštine opštine Kalesija, iste su pogodne za postavljanje nove trafo stanice, te nema smetnji za dodjelu navedenih nekretnina u gornju svrhu, pa je riješeno kao u tački "1" dispozitiva ovog rješenja.

Zemljište iz tačke "1" dispozitiva ovog rješenja dodjeljuje se na raspolaganje bez naknade.

Protiv ovog rješenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-2-794/00
Datum, 11.03.2000. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Hazim Halilović, dipl. pol. s.r.

U upravni odbor Javne ustanove "Gradska biblioteka" Kalesija, imenuju se:

1. Tubić Džemal iz Kalesije, za predsjednika,
2. Hodžić Mehmed iz D.Vukovija, za člana,
3. Džafić Nedžad iz D. Rainaca, za člana,
4. Jahić Fatima iz Miljanovaca, za člana i
5. Beić Selim iz Bulatovaca, za člana.

Član 2.

Prava i dužnosti Upravnog odbora regulisani su Zakonom o ustanovama i Odlukom o osnvanju javne ustanove "Gradska biblioteka" Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 6/99).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku općine Kalesija".

OPĆINSKI NAČELNIK

Enver Jukanović s.r.

30

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-658/00
Datum, 08.03.2000. godine

Na osnovu člana 21. Zakon o ustanovama ("Sl. list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 44. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), Općinski načelnik, dana 02.03.2000. godine, d o n o s i

ODLUKU

o imenovanju Upravnog odbora JU "Gradska biblioteka" Kalesija

Član 1.

31

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-475/00
Datum, 31.01.2000. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. novine TPK", broj 6/98), člana 44. Statuta općine Kalesija ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 9/98), te člana 12. Odluke o organizaciji općinskih službi za upravu ("Sl. glasnik općine Kalesija", broj 1799), Općinski načelnik dana 31.01.2000. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o razrješenju šefa Službe za boračko-invalidsku zaštitu

I

Zahirović Ramiz sin Hakije ing. graf. iz Tojšića, razrješava se dužnosti šefa Službe za boračko-invalidsku zaštitu prije isteka mandata, na vlastiti zahtjev.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenom glasniku općine Kalesija".

OPĆINSKI NAČELNIK

Enver Jukanović s.r.

S a d r Ź a j

OPĆINSKO VIJEĆE	Strana		
1. Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje naknade i visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m2 korisne površine građevine po zonama za 2000. godinu	1	9. Odluka o usvajanju i provođenju reg. plana Tojšići - Kalesija	40
2. Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje rente i visine rente po 1m2 korisne površine objekta po zonama u 2000. godini	3	10. Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela regulacionog plana "Južna zona" Centar Kalesija	41
3. Odluka o porezu na promet nepokretnosti	4	11. Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje naknade i visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m2 korisne površine građevine po zonama u 2000. godini	43
4. Odluka o minimalno tehničkim i zdravstvenim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija	6	12. Izvještaj o provođenju odluke o budžetu općine Kalesija za period I-XII 1999. g.....	44
5. Plan zaštite od elementarnih nepogoda u općini Kalesija	7	13. Rješenje o izuzimanju zemljišta	46
6. Odluka o gubljenju statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi	38	14. Rješenje o izuzimanju zemljišta	47
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju organa za koordinaciju izvršenja mobilizacije	39	15. Rješenje o izuzimanju zemljišta	47
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj čistoći na području općine Kalesija	39	16. Rješenje o izuzimanju zemljišta	48
		17. Rješenje o dodjeli zemljišta	48
		18. Rješenje o dodjeli zemljišta	49
		19. Rješenje o dodjeli zemljišta	50
		20. Rješenje o dodjeli zemljišta	50
		21. Rješenje o dodjeli zemljišta	51
		22. Rješenje o dodjeli zemljišta	51
		23. Rješenje o dodjeli zemljišta	52
		24. Rješenje o dodjeli zemljišta	53
		25. Rješenje o dodjeli zemljišta	53
		26. Rješenje o dodjeli zemljišta	54
		27. Rješenje o dodjeli zemljišta	55

28. Rješenje o dodjeli zemljišta	55
29. Rješenje o dodjeli zemljišta	56

OPĆINSKI NAČELNIK **Strana**

30. Odluka o imenovanju Upravnog odbora JU "Gradska biblioteka" Kalesija	57
31. Rješenje o razrješenju šefa Službe za boračko-invalidsku zaštitu	57